

2021 Annual Teaching Plans

SETSWANA HL Intermediate Phase



Shuter & Shooter
PUBLISHERS (PTY) LTD

OS1001395



It is illegal to photocopy any pages from this book without the written permission of the copyright holder

Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd
Shuters House, 110 CB Downes Road, Pietermaritzburg 3201, South Africa
PO Box 61, Mkondeni 3212, South Africa

Copyright © Shuter & Shooter Publishers (Pty) Ltd 2021

OS1001395 (TM2001495)

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Any person who commits any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

MATSENO

Shuter & Shooter e itlamile go neelana ka ditlhoko tsa thuto tsa Aforika Borwa yo o fetogang.



- Re aga le go gatisa materiale wa tsa thuto.
- Re neelana ka ditirelo tsa seporofeshenale tsa tlaleletso go lephata la thuto.
- Re neelana ka tirelo ya badirisi le phatlalatso ya mantlha.

Shuter & Shooter e ikgantsha ka boaforikaborwa 100%, ke 100% ya beng bantsho mme ke khampani ya Maemo a 1 a BBBEE. Ka kopo, tshegetsa baphatlalatsi ba selegae ba ba jaaka Shuter & Shooter.

Shuters ★ **TOP CLASS** **PREMIER** **ISIZULU SOQOBO** **Masihambisane**

Hi Nwa Hi Kolwa ★ **TOPKLAS** **Sichumile ISIXHOSA** **SUPPORT LOCAL PUBLISHERS**

SISWATI SETFU **Setswana Tota** **IsiXhosa Ngumdiliya** **IsiZulu Sethu**

Sediba sa thuto

Ditlhagiswa tsa rona di tsenyeletsa:

- Dikwalwa
- Kaedi ya Morutabana
- Dibukatiro
- Dikaedi tsa thuto
- Dibuka tsa go buisa
- Dibuka tsa go buisa tse di rulagantsweng
- Dikema tsa go buisa foniki
- Materiale wa TVET
- Dithanodi
- Diatlelase
- Dipapetla tsa lebota
- Ditshamekisi tsa thuto le Malepa
- Dibuka Kaelo
- Dibuka ka mafaratlhatlha (E-Books)
- Didiriswa tsa dijitale tsa go ithuta

Gape, re ipela ka fa re le moneelakatiso yo o letleletsweng, re ikwadisitse le ETDP SETA mmogo le SACE.

Goreng o tlhopha dibuka tsa rona?

- Di obamela CAPS ka botlalo
- Di na le ditirwana le dithutiso di le dintsi
- Dikao tse di maleba go ralala dibuka
- Puo e e bonolo, e e kwadilweng mo maemo a morutwana
- Di rulaganya dithuto bonolo
- Dibukana tsa thulaganyo le Tatediso di thusa go nolofatsa go ruta



Mesola ya go dirisa dibuka tsa rona

- Tokafatsa dipholo tsa barutwana
- Lekola kgatelopele bonolo
- Fokotsa mokgeleo wa botsamaisi
- Di thusa go boloka nako ya go rulaganya le go baakanya
- Di latela CAPS ka nepagalo, mme di dire go ruta go nne botlhofo
- Bontsi jwa ditlhogo tsa rona bona jaaka di e-Books (dibuka ka mafaratlhatlha)

DITENG

Mophato wa 4	1
Kgweditharo ya 1	2
Kgweditharo ya 2.....	7
Kgweditharo ya 3.....	14
Kgweditharo ya 4.....	20
Mophato wa 5	24
Kgweditharo ya 1	25
Kgweditharo ya 2.....	29
Kgweditharo ya 3.....	34
Kgweditharo ya 4.....	39
Mophato wa 6	42
Kgweditharo ya 1	43
Kgweditharo ya 2.....	49
Kgweditharo ya 3.....	54
Kgweditharo ya 4.....	59
Lenaneo la tlhatlhobo	62

4



SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1	Ditekanyetso tsa tlhatlhubo ya motheo le kamogelo di dirwe mo malatsing a le mararo a nllha, beke ya ntlha ya kgweditharo ya ntlha. Tshedimosetso e, tla bontsha tlhaelo/mekhino e ka nnang teng mo kitsong ya barutwana. Tshedimosetso e e bonweng e tla dirisetswa go rulaganyetsa dithuto le ditirwana.				1-13	1	
Beke 2	<p>Go reetsa kgangkhutswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa go tswa mo bukagkololong/kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana Ditirwana tsa matseno: ponelopele Supa baneelwa Gakologelwa dintlhakgolo Araba dipotso tsa molomo <p>TEKATLHALOGANYO YA THEETSO</p> <p>Go tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> Boeletsa ditiragalo go ya ka tatelano e e maleba ka go di tlotla Neela maina a baanelwa sentle 	<p>Go buisa kgangkhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa go tswa mo bukagkololong/Faele ya Metswedi ya Morutabana Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go dira ponelopele le go dirisa medumo ya ditlhaka le methala ya tiriso Go buisana ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buisitweng Go /supa le go tshwaela ka baneelwa Neela le go tlhaloso maikutlo a gago ka ga sethangwa Dirisa thanodi Go buisetsa kwa godimo ka kapidiso e e tihapileng, le lebelo la go buisa le le siameng 	<p>Go kwala kgang o ikaegile ka maitemogelo kgotsa tiragalo ka ga gago</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhopha diteng tse di maleba le setlhogo Dirisa sebopego/popego ya kgang jaaka foreimi/ lethomeso Akaretsa baanelwa Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba Dirisa tlotlofoko e e farologaneng e e tsamaelanang le setlhogo Itlhamela thanodi Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetso tiro /Pele ga go kwala Go kwala ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso Go thagisa <p>Go itlhamela thanodi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditsebe di tshwaiwe ka mekwalo ya alefabeto Tsenyeletsa mafoko a le matlhano ka ditlhaloso tsa ona (Methalo /dipolelo go dirisiwa mafoko/ Tlhaloso ya lefoko) 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>mainagotlhe, mainatota, maina mo bontsing le a sa balegeng</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>khutlo, ditlhakagolo le ditlhakannye</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA]</p>	13-18 12	1-9	59-71

Beke 3-4	<p>Go reetsa leboko/pina Sethangwa go tswa mo bukakakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gopola dintihakgolo • Buisanang ka thitokgang • Amanyane le maitemogelo a gago • Supa morumo le moretho/moribo • Tlhagisa maikutlo jaaka a thothheleditswe ke leboko • Diragatsa pina/mola o o tlohophiweng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go buisa leboko/pina Sethangwa go tswa mo bukakakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka dintihakgolo • Tlhagisa maikutlo jaaka a thothheleditswe ke pina • Supa moribo/moretho le morumo • le tiro/thothheletso ya tsona. • Aroganya mafoko ka dinoko go thaloganya moribo/moretho <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO] Tshwaela ka sethangwa se o se ipuiseditse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsang kgang kgotsa dintihakgolo • ka dipolelo di le 3-5 • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mabapi le sethangwa se se buisitsweng. <p>[GO BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Go kwala leboko le le bonolo/pina</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophang diteng tse di maleba • Dirisa popego le kagego tse di maleba • Rulaganya le go kwala sethangwa sa ntlha le go boeletsang pina • Dirisa moribo/moretho le morumo o o maleba • Dirisa kitso ya dinoko go bopa moribo wa sethangwa • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago. • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / pele ga go kwala • Go kwala ditlangwa tsa ntlha, • Go boeletsang, • Go tseleganya, • Go thhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: LEBOKO / PINA] Rekota mafoko le ditshaloso tsa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditshaloso le bokao jwa <p>[THANODI YA MORUTWANA]</p>	19-28	10-15	1-8
----------	--	--	---	-------	-------	-----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Go reetsa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane) Sethangwa go tswa mo bukagakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritwana tsa matseno: ponelopele • Supa poloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa megolo • Araba dipotso tsa molomo <p>TEKATLHALOGANYO YA THEETSO Go tlotla kgang gape</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boeletsa tiragalo ka tatelano e e nepagetseng • Neela maina a baanelwa ka nepagalo • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo 	<p>Go buisa kgang: sekao dinaane (leinane/noolwane) Sethangwa go tswa mo bukagakololong/ Faele ya Metswedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ya Morutabana • Pele ga puiso: ponelopele go tswa • mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: dira • diponelopele, dirisa methala ya tiriso • go bona bokao • Buisanang ka poloto, baanelwabagolo le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka molaetsa • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo ka ga • sethangwa • Farologanya magareng ga ditiragalo • tsa nnete le tse e seng tsa nnete • Akanya/tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng ka nosi • Amanya le botshelo jwa gago <p>[GO BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Go kwala molaetsa/ Molaetsakhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba • Dirisa kagego e e maleba • Lebisa sethangwa go mongwe/moamogedi • Feleletsa ka leina la gago <p>Kwala kgang ya ditiragalo tsa gago ka go dirisa lethomeso sekao (maabane ke ne...morago ka...)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa go tswa mo bukagakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana • Tlhopha go tswa mo maitemogelong a gago • Tlhopha sethogo se se maleba • Tlhomama mo setlhogong • Kwala dintlha ka tatelano • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng <p>[KWALA LEKWALO / MOLAETSAKHUTSHWE] Rekota mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela dithaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko tlhogo, modi le mogatlana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: dipolelonolo, dipoleleopate Bokao jwa mafoko: diane le maele</p> <p>Matshwao a puiso: khutlo phegelwana, khutlo- khutlo, phegelo</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA]</p>	29-40	16-21	59-71

Beke 7-8	<p>Go reetsa setlhangwa sa tshedimisetso sekao Phousetara ya go bapatsa tiragalo</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa dintlha tse di kgethegileng • Go thagisa tshedimisetso e e neetsweng • Amanya le botshelo jwa gago 	<p>Go buisa setlhangwa sa tshedimisetso sa ditshwantsho sekao tshate/lenaneothalo/ mmape wa dikakanyo, mmepe/ditshwantsho</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso ponelapele go lebiilwe setlhogole ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso jaaka go okola • Botsa le go araba dipotso • Buisana ka ntihakgolo le tshedimisetso e e kgethegileng • Ranola tshedimisetso go tswa mo ditshwantshong <p>Buisa setlhangwapono sk phousetara e bapatsang tiragalo</p> <p>Pre-reading: buisana ka ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interprets the information • Buisana ka lebaka la setlhangwa • Buisana ka puo e e dirisitsweng • Supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e farologaneng (fonto) <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <p>Akanya/tshwaela ka setlhangwa se se ipuiseditsweng ka nosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanya le botshelo jwa gago <p>[BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Sobokanya diteng tsa setlhangwa sa tshedimisetso o itshegeditse ka lethomeso setlhangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyongekwadiweng kgotsa tshate/lenaneothalo/mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko mangwe a mašwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng <p>[TSHOBOKANYO: SETLHANGWA SA TSHEDIMOSSETSO]</p> <p>Tlhamo setlhangwapono sk phousetara e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha tshedimisetso e e maleba • Dirisa sebopego se se maleba go supa le go buisana ka kagego le diponagalo jaaka mebala, bogolo jwa ditshwantsho le mekwalo e e farologaneng (fonto) <p>[GO KWALA: SETLHANGWAPONO]</p> <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona go tswa mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditlhalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao ji. <p>[THANODI YA MONG]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Bontsi sk Motho- Batho</p> <p>Dirisa medumo ts, tsh, tshw</p> <p>Dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Boeletsa maina Tlhaloganyana gore ga gona temana e e se nang mafoko a a fetolelweng kwa bontsing jaaka sk metsi- ke nwa metsi Polelonolo ya kakaretso sk 'letsatsi le tlhaba kwa bothabatsatsii' Pakatlang sk Ke tlaa go bona kamoso Go dira ka mafoko a a supang tlaletso, tatelano lepharologanyo.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Mafoko a a tserweng go tswa go puisokopanelo/puiso ka nosi</p> <p>Makaelagongwe (mafoko a a tshwanang ka bokao sekao legotlo/peba, madi/tšhelete Maele sekao nko/molomo, mathe le loleme, monwana le lenala.</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	41-58	22-26	72
----------	---	--	--	--	-------	-------	----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9–10	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelosekao, resipe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditinwana tsa matseno: ponelopele Gakologelwa tsamaiso Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo Neela ditaelo tse di tlhamaletseng sekao, o dira jang kopi ya tee Dira dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng Gobotsa dipotso go bona tlhaloso Go tshwaela ka ga go tlhoganeyega ga ditaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Go buisa sethangwa sa ditaelo</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethogong le ditshwantsho Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. Go dira diponelopele, go dirisa methala ya tiriso go bona bokao, go okola go bona kakanyokgolo. Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa sethangwa. Buisanang ka tatelano ya ditaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go kwala ditaelo, sekao. o dira jang kopi ya tee</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala lenaane la dilwana le ditswaki Dirisa dintlha tse di kgethegileng tse di maleba Dirisa tatelano e e nepagetseng Dirisa modirisotaelo wa lediri Dirisa popego le kagego e e nepagetseng. Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, Go boeletsa, Go tseleganya, Go tlhotlha diphoso le Go tlhagisa <p>[GO KWALA: DITAELO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: maemeditho, marui, masupi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: maadingwa</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	59-72	27-31	

Beke 1–2	<p>Go reetsa le go buisana ka kgangkhutshwe</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukagakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana Ditiwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/tlhaola dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng. • Buisanang ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), le baanelwa • Se se amanang le botshelo jawa gagwe • Buisana le go neela dikakanyo • Tsaya karolo mo puisanong ya ditihipha sekao. ka dintlha tse di amanang le kgang • Botsa dipotso tse di maleba • Neela pegelo • Go tshetsa dipuisano • Go tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utwela le go ba tlotla • Refosana go bua <p>Tlhalosa popego ya motho /phologolo go tswa mo kgannyeng e e buisitweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa sebopego sa motho /phologolo, popego le lefelo • Dirisa mafoko a mašwa go tswa mo kgannyeng e o ithutieng yona • Dirisa matlhaodi <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO] Etsisa MODIRAGATSI</p>	<p>Go buisa kgangkhutshwe</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa/tlhaola le go tshwaela ka moanelwamogolo, poloto le maitshetlego, (lefelokgang le nako) • Dirisa ditogamaano tsa puiso: dira diponelopele le go ipopela bokao, dirisa medumopuo le methala ya tiriso. • Buisanang ka moanelwa go akaretse se a se buang, le se a se dirang le se se buiwang ke baanelwa ba bangwe ka ena kgotsa se ba se dirang mo go ena. • Inaganele mabaka a ditiragalotsakangkhutshwe • Neela le go tlhalosa maikutlo le dikakanyo tsa gago ka ga sethangwa • Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo sethangweng se se buisitweng • Dirisa thanodi • Ranola le go tlhalosa molaetsa • Tlotla ditiragalo ka tatelano e e maleba <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Go kwala mmuisano (dirisa foreimi/letlhomeso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng le stlhogo se se maleba • Dirisa sebopego se se nepagetseng • 'Baanelwa Characters' 'speech' follows in logical order • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwaopuiso le sekgala magareng a ditemana ka nepagalo • Kwala maina a baanelwa mo lethakoreng la molema la tsebe • Dirisa khutlokhutlo fa morago ga maina a baanelwa • Dirisa mola o mošwa go bontsha sebui se sešwa • Tlhagisa tiro e ba tshwanetseng go e diragatsa mo masakaneng pele ba bua • Thala pono pele o simolola go kwala. <p>[KWALA MMUISANO]</p> <p>Kwala tlhaloso ya moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dintlha tse di kgethegileng • Dirisa sethogo le dipolelo tse di tshetsang momagano ya ditemana • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng go tsenyeletsa matlhaodi • Dirisa thanodi go tihola mopeleto le bokao jwa mafoko <p>[KWALA TLHAMO YA TLHALOSO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: matlhaodi, madiri</p> <p>– madiritota, lediri lefetedi le lefeledi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa,</p> <p>thuanyi-sediri, pakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, jalo jalo</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	73-80	32-35	59-71 22-39
----------	---	--	--	---	-------	-------	----------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
		<p>Thadiso ya buka A tekathaloganyo ya puiso e tihagelela mo sethangweng se se buisitsweng/se se reeditweng Buisa thadiso ya buka e e bonolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa tshedimosetso ya botlhokwa sekao, setlhogo sa buka e e sekasekilweng ke mokwadi jj. • Supa dintlhakgolo • Buisana ka sebopego sa tshakatsheko • Buisana ka tsibogelo ya tshakatsheko 	<p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Kwala sethangwa sa ntliha • Tseleganya • Tlhotlha diphoso • Kwala sethangwa sa bofelo <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>				

<p>Beke 3-4</p>	<p>Go reetsa le go buisana ka dikgang tsa sešweng tse di ikaegileng ka lekwalodikgang kgotsa athikele ya makasine.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa dintlha tse di kgethegileng • Go thopha molaetsa-mogolo • Amanya le botshelo jwa gago • Buisanang ka dintlhakgolo le dintlha tse di kgethegileng/totobetseng • Dirisa tshedimetso go tswa mo sethangweng go tsibogela dipotso • Buisanang ka boleng jwa setso, botho le loago mo sethangweng • Go tsaya karolo mo puisanong <p>Tlhagisa puo e e Ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaola diteng tse di maleba • Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlong/bofelo/Tlhome ma mo sethogong • Dirisa thulaganyo e e kgodisang ya dintlha • Dirisa bokgoni jwa thagiso, sekao, modumo, kgaotso, kemo <p>[PUO]</p>	<p>Go buisa sethangwa sa tshedimetso, sekao, athikele ya lekwalodikgang</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso sekao. go dira diponelopele, dirisa methala ya tiriso go bona bokao le go okola go bona kakanyokgolo/kakaretso • Dirisa sethogo, mokwadi wa athikele, • sethangwa ya pele, dikarabo tse di arabang dipotso tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang • Buisanang ka dithogo tsa dikgang • Buisanang ka kakanyo ya bothokwa le dintlha tse di kgethegileng/totobetseng • Tshwaela ka tlhopho ya ditshwantsho mo sethangweng. • Tlhalosa bokao jwa mafoko a sa tiwaelegang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p> <p>Akanya/tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng/ Puiso ya sebedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolela kgotsa tlhalosa dintlhakgolo • Tlhagisa maikutlo a a tlhagisiwang ke temana e buisitsweng <p>[buisetsa go ijesa monate]</p>	<p>Go kwala pegelo ya dikgang e e ikaegileng ka maitemogelo/ tiragalo ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sethogo, mokwadi wa athikele, • sethangwa ya pele, dikarabo tse di arabang dipotso tse: mang, eng, kae, leng le goreng /jang • Tlhopha diteng tse di maleba • Dirisa foreimi/lethomeso le le maleba. • Kwala dintlhakgolo/ sethogo • Rulaganya dtiragalo ka nepagalo • Dirisa tlotlofoko e e nepagetseng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso tse di maleba. • Mopeleto o o nepagetseng o dirisa thanodi. • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / pele ga go kwala • Go kwala dithangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso • Go thagisa <p>[GO KWALA PEGELO YA DIKANG]</p> <p>Rekota mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela dithaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: mathaodi, madiiri – madiiritota, lediri lefetedi le lefetedi,</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa, thuanyi-sediri, pakajaanong</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, jalo jalo</p> <p>DIRIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	<p>80-90</p>	<p>36-39</p>	<p>72</p>
-----------------	---	---	---	---	--------------	--------------	-----------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5–6	<p>Go reetsa dipegelo tsa maemo a Bosa Ditirwana tsa matseno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele • Reeleetsa dintlha tse di kgethegileng • Go tsaya karolo / dipuisano di eteletswe pele ke morutabana • Buisanang ka botlhokwa jwa tshedimosetso • Amanya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka tlhotlheletso e e ka n nang gone mo bathong • Bapisa maemo a mafelo a farologaneng, go supa boyo jo o bo batlang ka mabaka • Go tsaya karolo mo dipuisanong, go emelela kakanyo ya gago • Supa/tlhophha diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: • reijisetara le le mofuta wa puo e dirisitsweng. • Dirisa ditogamaano tsa go dirisana mmogo go tshaeletsana • ka nonofo mo maemong a ditlhophha 	<p>Go buisa ditlhangwapono tsa tshedimosetso sekao. ditshate/ manaane/dimpepe Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana. Pele ga puiso; ponelepele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho/dipono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha go bona kakanyokgolo, go tlodisa matho go bona dintlha tse di kgethegileng • Supa mokgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka ona • Bapisa pharologanyo le go tshwana ga mafelo a a farologaneng • Buisa setlhangwapono sa tshedimosetso, sekao, mmepe • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa tlotlofoko e ntshwa. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p> <p>Tshwaela ka ditlhangwa tse di ipuiseditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa dibuka/ disetlhangwa tse di buisitsweng <p>[GO BUISETSA GO IJESA MONATE]</p>	<p>Sobokanya setlhangwa sa tshedimosetso, sekao Tshate ya maemo a bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshobokanyong e kwadilweng kgotsa tshate/lenaneothalo/ mmepe wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e maleba • Dirisa mafoko mangwe a maswa go tswa mo temaneng e e buisitsweng <p>[TSHOBOKANYO: SETLHANGWA SA TSHEDIMOSETSO KA DITSHWANTSHO]</p> <p>Kwala tlhaloso ka ga motho/phologolo/lefelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloso e a utlwala • Dirisa dipolelo tse di agilweng sentle di feletse • Dirisa thutapuo e e maleba (matlhaodi), mopeleto le matshwaopuiso <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong</p> <p>Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela dithaloso le bokao jj</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: matlhaodi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakapheti, pakaisago/pakatlang</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	91-97	40-42	72

Beke 5–6	<p>Reetsa tihaloso morago o neele tihaloso ya selo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa selo se se tihalositsweng ka nepagalo • Dirisa mafoko mangwe a a tihalosang sedirwa ka nepo • Dirisa mafoko mangwe a mašwa • Dirisa Matlhaodi <p>[TLHAGISO YA TIRO YA MOLOMO]</p>				
----------	--	--	--	--	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le bua	Go buisa le go lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
Beke 7-8	<p>Go reetsa le go tswelletsa ditaelo, sekao resipe/ ditaelo tsa go dira sengwe.</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Supa diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Tihokomela dithogo tse di bothokwa • Neela ditaelo tse di thamaletseng, sekao, ka mokgwa o samentshise e dirwang ka gona. • Dirisa dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng • Go botsa dipotso go bona thaloso • Tshwaela ka ga go thaloganyega ga ditaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Go reetsa le go neela dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reelatsa go bona dintlha tse di kgethegileng • Dirisa dintlha ka nepagalo • Dirisa popego ya puo ka nepagalo <p>Ikatisetse go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tlhophisa e le nngwe go ikatisa) • Tsi bogela ditaelo ka thamalalo • Neela le go latela ditaelo/ dikaelo tse di bonolo 	<p>Go buisa sethangwa sa ditaelo</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethlogong le ditshwantshong • Dirisa ditogamaano tsa puiso: ponelopele, methala ya tiriso • Buisanang ka dintlha tse di kgethegileng tsa sethangwa • Buisanang ka tatelano ya ditaelo <p>Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</p> <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala sethangwa sa ditaelo, sekao: go dira samentshisi</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophisa diteng tse di maleba le sethogo • Dirisa popego e e maleba jaaka foreimi/lethomeso • Rulaganya tshedimosetso e e kgodisang • Dirisa sethogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa disethangwa tse di lomaganeng • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba • Tlhagisa tiro e phepa o dirisa dithogo, diphatla tsa disethangwa (sekgala) • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala dikwalo tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go thoththa diphoso le • Go thagisa <p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jwa <p>[THANODI YA MONG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Madiirithusi, madiiri, mediriso, sekao: ke tla/</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Pakaisago/ pakatlang Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, go dirisa thanodi</p> <p>DIRIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	LB 98-105	TG 43-45	RDR

Beke 9–10	<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	<p>Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boithlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</p>	105-109	45-51	
-----------	--	--	---	---	---------	-------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Go reetsa nopollo go tswa mo padding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi • ya Morutabana • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa nopollo go tswa mo padding • Reetsa dintlha tse di kgethegileng • Supa/thaola molaetsamogolo • E amanye le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng • Dirisa tshedimosetso go tswa mo sethangweng go tsibogela dipotso • Buisanang ka boleng jwa loago, botho le setso tse di mo • sethangweng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Tsaya karolo mo puisanong ya Setlhophha/ ka boetedipele jwa morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thefosano • Tlhomama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsa puisano • Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go bontsha Tlotlo 	<p>Go buisa padi</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Ranola le go thalosa molaetsa • Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao, go okola dikakanyokgolo/ tsa kakaretso le go tlodisa matho go bona dintlha tse di totobetseng, dira diponelopele, dirisa methala ya tiriso go tlhomamisa bokao, ipopele bokao • Tlhalosa maikutlo ka ga sethangwa o neela mabaka • Buisanang ka baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>Go tshwaela ka sethangwa se se ipuseditsweng</p>	<p>Go kwala bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego/popego e nepagetseng • Tlhopho diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa mafoko a maikutlo • Dirisa kanelo ya motho wa ntlha • Dirisa popego e maleba jaaka foreimi/lethomeso • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go ikwalela sethangwa • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le sebaka magareng ga disetlhagwa tse di maleba • Rekota mafoko le bokao jwa mafoko mo thanoding ya gago Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / pele ga go kwala • Go kwala dithangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go thotha diphoso le • Go thagisa <p>[GO KWALA: BUKATSATSII]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Matlhalosi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelopate</p> <p>Bokao jwa lefoko: Lefoko le le lengwe le le emelang polelwana/tshobokanyo ya polelwana ka lefoko le le lengwe.</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	110-121	52-57	40-58

Beke 3–4	<p>Go buisa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong • Tlhalosa le go sekaseka maikutlo a go tsibogela ditlhangwa • Supa/tlhaola morumo, poeletsomodumo le maetsi le tlotlheletso ya tsona • Tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go buisa leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong • Tlhalosa le go sekaseka maikutlo a go tsibogela ditlhangwa • Supa/tlhaola morumo, poeletsomodumo le maetsi le tlotlheletso ya tsona • Tlhaola le go tlhalosa tshwantshanyo le tshwantshiso • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba • Dirisa popego/kagego e e nepagetseng • Dirisa puo ya boikakanyetsi le boithamedu • Dirisa poeletsomodumo, poapoeliso, tumanosi, tumammogo • Dirisa tlotlofoko e e farologang • Dirisa dikapuo/puo ya papiso, sekao: • tshwantshanyo, tshwantshiso • Dirisa moribo/morethetho le morumo • o o maleba • Dirisa dikgato tsa go kwala • Neela dikakanyo o dirisa mmepe wa tthaloganyo • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go thotlha diphoso, • Go kwala setlhangwa sa bofelo le • Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se • se phepa se se buisegang/bonalang <p>[GO KWALA: LEBOKO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Dipegelo, dipolelonolo Bokao jwa lefoko: Mothofatso, poeletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, moribo/morethetho, morumo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Tiriso ya thanodi, khutshwafatso tlhakaina – akeronime</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	122-135	58-63	1-8
----------	---	---	--	---	---------	-------	-----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelele	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Go reetsa terama go tswa mo seyale moyeng, thelebisene, kgotsa sethangwa se se kwadilweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritwana tsa matseno: ponelopele go tswa mo sethogong • Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano • Neela maina a badiragatsi ka nepagalo • Reetsa dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Dirisa dintlha ka nepagalo • Tlhalosa dikakanyo le maikutlo ka ga sethangwa • Dirisa popego ya puo e e nepagetseng <p>Etsisa modiragatsi</p>	<p>Go buisa terama Sethangwa go tswa mo bukakagololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana (TRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethogong • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Buisanang ka badiragatsi, nthakgolo/ thitokgang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Tlhalosa dikakanyo le maikutloaathothhelediwang ke sethangwa • Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO] Tshwaela ka sethangwa se se buisitsweng</p>	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho baanelwa ba ba maleba • Dirisa sebopego se se nepagetseng • Rulaganya mmuisano o o kgodisang • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao • a puiso le sebaka se se maleba • Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / pele ga go kwala, • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: MMUISANO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka, leitiri go dira ka dipolelo: Thuanyi sediri Mopeleto le matshwaopuiso: kutlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potsso</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	136-147	64-67	22-39

Beke 7-8	<ul style="list-style-type: none"> Buisanang ka ga se poko e le ng sona Le amanye le maitemogelo a gago Supa/tthaola morumo le moribo Identifies words which begin with the same sound Tlhagisa maikutlo a a tlotheleditsweng ke leboko Diragatsa leboko/mela e e tlhphilweng <p>Ikatisetse go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Katiso ka tiriso ya mafoko a a etsisang medumo ya ona sk koko, <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa leboko/maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso: Ponelopele go tswa mo setlhogong le setshwantsho Dirisa ditogamaano tsa puiso sk ponelopele, go lebelela setshwantsho ka kelotlhoko Supa morethetho le morumo Kgaoganya mafoko ka dinoko Tlhagisa maikutlo a a tswang mo lebokong <p>[TEKATLHLOGANYO YA PUISO]</p> <p>Ikatisetse go buisa</p> <p>Buisetsa kwa godimo o dirisa kapodiso, tlhagiso le lebelo</p>	<p>Kwala mela e e rumisanang</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala mela e mebedi e e rumisanang e lekana ka bolelele Dirisa moribo/morethetho le morumo o maleba. Dirisa kitso ya go dira ka dinoko go tlhagisa morumo <p>[GO KWALA: MELA E E RUMISANANG]</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo thanoding ya mong Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela ditlhaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <p>Makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <p>Dipegelo, dipolelonolo</p> <p>Bokao jwa lefoko: Mothofatso, poletsomodumo, tshwantshanyo, tshwantshiso, moribo/morethetho, morumo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Tiriso ya thanodi, khutshwafatso tlhakaina – akeronime,</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	148-156	68-71	1-8
----------	--	---	--	---	---------	-------	-----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

Beke 9-10	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
	<p>Go reetsa motshameko/terama e buisetswa kwa godimo go tswa mo seyale moyeng, thelebishene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa go tswa mo bukagkololong Kgotsa Faele ya • Metswedi ya Morutabana • Ponelepele go tswa mo sethogong • Boeletsa pono ya terama ka go e tlotla ka tatelano • Neela maina a badiragatsi ka nepo <p>Etsisa modiragatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba • Dirisa dintlha ka nepo • Tlhagisa dikakanyo le maikutlo • Tlhomama mo sethogong • Bontsha/supa pharologanyo ya loago • Fetogela go tswa puong e e riling go ya puong e nngwe ka nepagalo. 	<p>Go buisa motshameko/terama</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukagkololong Kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana (TRF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelepele go tswa • mo sethogong • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Dirisa ditogamaano tsa puiso • Identifies the story-line • Buisanang ka badiragatsi le maitshetlego • Tlhalosang dikakanyo le maikutlo a atholothediwang ke sethangwa • Buisanang ka dipopego tsa sethangwa • especially punctuation and format <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatisetse go buisa • Buisetsa kwa godimo o dirisa kapodiso, tlhagiso le lebelo 	<p>Go kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha baanelwa ba ba maleba • Rulaganya mmuisano o o kgodisang • Dirisa sebopego se se nepagatseng • Dirisa puo-sebui ka nepo • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao • a puiso le sebaka se se maleba • Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago <p>[GO KWALA: MMUISANO]</p> <p>Rekota mafoko le bokao mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekota mafoko le dithaloso tsa ona mo thanoding ya mong • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo le mafoko go supa/neela dithaloso le bokao jj <p>[THANODI YA MONG].</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Mainagoboka, leitiri leemedi, dikutu</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Thuanyi sediri</p> <p>Mopeleto le matshwaopuiso: kutlho, phegelwana, phegelo, letshwao la potso</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p> <p>Ikatisetse go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsibogela ditaello ka tlhamalalo • Neela le go latela ditaello/ dikaelo tse di bonolo 	157-168	72-76	22-39

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	LB	RDR
Beke 1-2	<p>Go reetsa athikele ya lokwalodikgang/makasine</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakagololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diritwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa dintsha tse di totobetseng/kgethegileng • Supa/ tihala • molaetsamogolo • Amanyana tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintsha tse di totobetseng/kgethegileng • Buisanang ka boleng jwa setso, loago le setho mo sethangweng • Tsaya karolo mo dipuisanong • Botsa dipotso tse di maleba le go tsibogela dipotso • Bapisa dikakanyo tsa gago le tsa ba bangwe • Tlotla dikakanyo tsa ba bangwe • Neela dikakanyo le pegelo e agang 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang/ makasine tse di tlhagisang ditlhagiso tsa loago</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakagololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethangweng le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa • Inaganele mabaka a ditiragalotsa kgang • Tihalosa mabaka le ditlamorago sa kgang • Tlhagisa maikutlo ka ga sethangwa o neela mabaka • Buisanang ka boleng jwa sethangwa • Buisanang ka tlhopho ya mafoko le go ikakanyetsa • Lemoga popego, tiriso ya puo, matlhamo le bareetsi ba kgang • Buisanang ka tlotlofoko e sethangweng se se buisitsweng • Dirisa thanodi <p>[TEKATLHALOGANYO]</p> <p>Tshwaela ka sethangwa se se ipuiseditsweng Bapisa dibuka/ditlhagwa tse di buisitsweng</p>	<p>Go kwala athikele ya lokwalodikgang/ makasine ka ga dintsha tsa loago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa diteng tse di maleba le bareetsi le matlhamo a sethangwa • Dirisa foreimi/lethomeso • Dirisa puo ka boikakanyetsi bogolo jang tlotlofoko e e farologaneng • Golaganya/kopanya dipolelo go bopa disetlhagwa tse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a nepagetseng • Dirisa dipaka tse di farologaneng ka tlhomamo • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro /Pele ga go kwala, • Go kwala sethangwa sa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go thoththa diphoso le • Go thagisa <p>[GO KWALA: ATHIKELE YA LOKWALODIKGANG / MAKASINE]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyi, madirimathusi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, thuanyi sediri, dipaka</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Tiriso ya thanodi, thulaganyo ya mafoko kgaoganyo ya mafoko,</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	169-178	77-80	72




Beke 3-4	<p>Go reetsa kgangkhutshwe Sethangwa go tswa mo bukakagololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa le go amanya maitemogelo a gago le kgang • Supa/tlhaola dintlha tse di totobetseng/kgethegileng • Tlhomama mo sethohong • Supa/tlhaola poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Araba dipotso tsa kgang ka molomo • Boeletsang kgang ka go e tlotla • Tsaya karolo mo dipuisanong tsa sethopho • Refosanang go bua • Tlhomama mo sethohong • Botsa dipotso tse di maleba • Tshegetsa puisano • Tsi bogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go bontsha boutlwelobotlhoko le tlotlo • Neela pegelo e lekalekanang e bile e aga 	<p>Go buisa kgangkhutshwe Sethangwa go tswa mo bukakagololong/ Faele ya Metswedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ya Morutabana • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethohong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha le go tlotlisa matlho • Tlhaola le go tshwaela ka poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Neela mabaka a ditiro tsa baanelwa • Tlhaloganya tlotlofoko • Tlhaola dikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Supa/tlhaola le go buisana ka boleng/ mosola wa sethangwa • Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa • go tswa mo sethangweng se se buisitšweng • Dirisa thanodi <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go kwala lekwalo la botsalano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa popego e e nepagetseng • Tlhopha diteng tse di maleba tsa sethohong • Dirisa sethohong le dipolelo tse di tshegetsang go bopa disethangwa tse di lomaganeng/golaganeng • Golaganya disethangwa o dirisa makopanyo le dipolelo • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le dibaka tse di maleba mo gare ga disethangwa • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko • Dirisa dikgato tsa go kwala • Neela dikakanyo o dirisa dimmepe • tsa thaloganyo • Go thagisa ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tlotlha diphoso • Go kwala sethangwa sa bofelo • Go thagisa sethangwa sa bofelo se se phepa se bonala/buisega ka sebaka se se nepagetseng mo gare • ga disethangwa tse <p>[GO KWALA: LOKWALO LWA BOTSALANO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi a felo, dipaka, makopanyo, maemedi (Tsepamiso mo dikarolopuung tse di rutiliweng)</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwana polelwana</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Ditlhakagolo, khutlo, phegelwana le kgaoganyo ya mafoko</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	179-184	81-84	59-71
----------	--	--	--	---	---------	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	LB	RDR
Beke 5-6	<p>Go reetsa dipapatso Setlhagwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditwana tsa matseno: ponelopele Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le mesola mo sethangweng Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba sethangwa Tsaya karolo mo puisanong ya sethophha ka dintlha tsa loago tse di amanang le dipapatso Buisanang ka mesola ya loago Botsa dipotso tse di maleba, o dirisa mokgwa o o siameng wa go botsa dipotso, sekao, mang, efe, eng, leng, jang, goreng 	<p>Go buisa setlhagwa sa tshedimoseetso, sekao, papatso Setlhagwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana le e mengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> Ranola le go buisana ka molaetsa go akaretsa le boleng/mesola mo sethangweng Buisanang ka popego, maitlhommo le bareetsi/baamogedi ba setlhagwa Buisanang ka tiriso ya puo e akaretsang puo ya tlhotlheletso le ya maikutlo le go dirisa puo ka go e somarela Botsa dipotso tse di maleba tse di tseneletseng, o dirisa mofuta wa dipotso tse di maleba, sekao, mang, e fe, eng, leng, jang, goreng. Tlhaola le go buisana ka puo e e tsayang letlhakore Tlhaola le go buisana ka dithegeniki tsa ditshwantshojaaka, mmala, boago, tihopho ya ditshwantsho, jalo le jalo le gore di tlhotlheletsa jang molaetsa o o fetisiwang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <p>Tshwaela ka setlhagwa se se ipuseditsweng Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo mo ditlhagweng tse di buisitsweng</p>	<p>Go kwala papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa diteng tse di maleba le maitlhommo le baamogedi Dirisa ditlhagwapono le boalo jo bo maleba jwa maitlhommo Dirisa thutapuo le tlotlofoko e e maleba Dirisa puo ka boithamededi Dirisa thanodi go netefatsa bokao jwa mafoko Dirisa dikgato tsa go kwala Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tihaloganyo Go tshagisa ditlhagwa tsa ntlha Go boeletsa Go thotlha diphoso Go kwala setlhagwa sa bofelo Go tshagisa setlhagwa sa bofelo se se phepha se bonala/buisega <p>[GO KWALA: PAPTISO]</p>	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopany</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelolo: Matlhaodi, matlhalosi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Letshwao la tsiboso, dikhutlwana, ditlhakagolo</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	185-193	85-89	72

Beke 7-8	<p>Go reetsa puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa matseno: ponelopele Reetsa le go e amanya le maitemogelo a gago Tlhaola dintlha tse di totobetseng/Kgethegileng <p>Tsaya karolo mo dipuisanong tsa sethlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Refosana go bua Tlhomama mo sethlogong Botsa dipotso tse di maleba Tshegetsang dipuisano Tsibogela dikakanyo tsa ba bangwe ka go ba utlwelela le go ba tlotla Neela pegelo e e lekalekanang le e e agang 	<p>Go buisa terama</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo sethlogong le ditshwantsho Dirisa ditogamaano tsa puiso: go okola dintlha le go tlotlisa matlho Supa/tlhaola le go tshwaela ka poloto Neela mabaka a ditiro Tlhaloganya tlotlofoko Supa/tlhaola dikakanyo kgolo le tse di tshegetsang Supa/tlhaola le go buisana ka mosola wa sethangwa Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng Dirisa thanodi Tshwaela ka sethangwa se se ipuseditsweng Boeletsang kang kgotsa dintlhakgolo ka dipolelo di le 3-5 Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo a gago mabapi le sethangwa se se buisitsweng 	<p>Go kwala motshamekwane wa moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Akanya ka boanedi Dirisa mafoko a a tlhalosang go bapisa/tshwantshanya baanelwa Rulaganya, kwala sethangwa sa ntsha mme o se boeletse, o tsepame mo go tokafatseng mopeleto, dipaka le kgolaganyo ya dipolelo go bopa disethangwa tse di lomaganeng/kopaneng Bontsha go thaloganya maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, baanelwa, kgotlhang le thitokgang/ ntlhakgolo/morero Tiriso e e nepagetseng ya dipaka Dirisa dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro / pele ga go kwala, Go kwala ditlhangwa tsa ntsha, Go boeletsa, Go tseleganya, Go tlhotlha diphoso, le Go thagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Madiiri mafetedi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Polelwanakutu, dipolelwana, sekao, polelwanakala tlhaodi/ tlhalosi, jalo jalo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Tshwantshanyo, tshwantshiso, maele le diane</p> <p>DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA</p>	194-199	90-93	22-39
Beke 9-10	<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	<p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa puiso Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	<p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p> <p>Ditirwana tsa go kwala le go thagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> Dikgato tsa go kwala Go temafatsa Ditlhangwa tsa tirisano Tlhamo Tiro ya boithlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</p>	198-203	94-96	

5



		Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Go reetsakgang Setlhanga go tswamobukakgololong/ Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Tlhaoladikakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/ kgethegileng • Amanyakgang le botshelojwagago <p>Buisanang le go neeladikakanyo</p>	<p>Go buisakgang Setlhanga go tswamobukakgololong/ Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamosethogong le ditshwantsho • Dirisaditogamaanotsa go buisa, sekao. • diradiponelopele, dirisamedumo le methalayatiriso • Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswamosethangweng • Tlhagisamaikutlo le dikakanyo • Buisanang ka mabaka le ditlamoragosakgang • Dirisathanodi go tlhabolola/godisatlotlofoko 	<p>Go kwala kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go kwala: buisathadiso ya buka le go buisana ka poego, tirisoyapuo, maitlhommo le bareetsi • Tlhophaditengtse di maleba le maitlhommo • Dirisapuo le popegoyasetlhangwatse di maleba • Dirisakagego e enepagetseng • Kwalapoleloyasetlhogomme o akaretsethedimosetso e emaleba go bopaditemanatsa di lomaganeng • Dirisathutapuo, mopeleto le matshwao a puisotse dmaleba • Dirisathanodi go godisamopeleto le tlotlofoko • Dirisadipolelopate <p>Dirisadikgatotsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neeladikakanyo o dirisadimmepetsa-tlhaloganyo • Go tlhagisadithangwat-santha • Go boeletsa • Go Tlhothadiphoso • Go kwalasetlhangwasabofelo • Go tlhagisasetlhanga se sephepa se sebonagalang se buisega 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Mainagothe le mainatota, tlhogoyaleina le mogatlana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgatoya go dira ka dipolelo: Pakajaanong, polelopate • Bokaojwamafoko: Makaelagongwe • Mopeleto le matshwao a puiso Khutlo, phegelwana, ditsejwana, letshwao la potso, tirisoyathanodi 	1-11	1-6		

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3-4	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwasatshedim osetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sethangwa go tswamobukakgakololong/ Faeleya Metswediya Morutabana • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Tsayakarolomodipuisanong le go tshlosadikakanyotsaga go • Supa le go tthalosamabaka le ditlamorago • Tshwaela ka boleng/ mosolawaloago, setho le setso • Botsadijotsotse di tseletseng • Tlhagisa le go emelela/ tshhegetsakan yoyagago ka mabaka • Dirisaditogamaanotsatiri sanommogo go tshaeletsana ka nonofomomaemong a sethopho 	<p>Go buisa le bo Lebelela</p> <p>Go buisasethangwasatshedi-mosetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamoditlhogong le ditshwantsho • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/ kgethegijeng • Tshwaela ka tlhophoyaditshwantsho-mosethangweng • Dirisaditogamaanotsa go buisa, sekao, dirisamethalayase-tlhanga le yatiriso • Aroganyadikakanyo le go reboladikgopoloba dirisaphopholetso • Dirisammepewadikakanyo/dintlha go sobokanyatshedimoseitso • Dirisathanodi go godisatlotlofoko <p>Tebelelomoragomo-sethangweng se sebuisitsweng ka nosi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotlakgangkgotsa-dintlhatshab otlhokwa. • Supa maikutlo le go neeladikarabo ka gasetlhanga se sebuisitsweng • Bapisa le botshelojwa ka metha 	<p>Go kwala le go Tlhagisa</p> <p>Go kwalasethangwasatshedim osetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwaladitemana di le tharo go ya go di le nne • Dirisaditengtse di malebatse di siametsengbareetsi le maitlhome a sethangwa • Tlhagisatshedimoseitso e eutlwalang • Rulaganyaditengtse di kgodisang • Kwalapoleloyasetlhogomme o akaretsetshedimoseitso e emaleba go bopa/ tlhamaditemanatse di golaganeng • Tshwaraganya/ golaganyadipo lelo go bopaditemanatse di lomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng • Dirisamefuta e efarologanengyadipolelo • Dirisathutapuo le mopeleto le matshwao a puiso <p>Go kwala SMS/Maranyane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa ditengtse di maleba • Rulaganyatshedi-mosetsoentl e <p>Dirisadikgatotsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neeladikakanyo o dirisadimpepetsa-dikakanyo 	<p>Dipopego tsa puo le melawana</p> <p>Kgatoya go dira ka mafoko: Madirimafetedi le madirimafeledi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Thuanyisediri, dipaka</p> <p>Bokaojwamafoko: Mothofatso, diane, maele, tshwantshanyo</p>	12-19	7-12	72-90

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke 5-6	<p>Go reetsa le go tsibogelaathikeleyalekwa lodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditiwanatsamatseno: ponelopele Reeletsadintihatse di totobetseng/kgethegileng Supa/ tthaolamolaetsamogo lo Amanya se semoathikeng le botshelelojwagago Buisanang ka dikakanyogolo le dintihatse di totobetseng/kgethegileng Dirisatshedimosetso go tswamosethangweng go tsibogeladipotso Buisanang ka mosolawaloago, setho le setso go tswamosethangweng Sekaksekamaitihomo a mokwadi 	<p>Go buisaathikeleyalekwalo-dikgang</p> <p>Go tswamobuakgakololong-kgotsa Faeley a Metswediya Morutabanakgotsametswedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso: ponelopele go tswamoditlhogong-tsadikgang, go sekaseketihangwa. Dirisaditogamaanotsa go buisatse di farologaneng, sekao. go okoladintla, tlodisamatlho, o dirisakitsoykgale Diradiponelopele, dirisametlhalayatariso go tihomamisabokao, le go itseelatshwetso Supa/tlhaola le go tlhalosa go tshwana le go dipharologanyotsa-sengwe Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosethangweng se sebuisitsweng Dirisathanodi 	<ul style="list-style-type: none"> Go tshagisethangwasantlha Go boeletsa Go thothadiphoso Go kwalasethangwasabofelo se sephapa se sebonagalang/se buisega 	<p>Bo kajwamafoko: Matlama, mabadisi,</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Pakaphethi, Pakatlang/pakaisago</p> <p>Bokaojwamafoko: Malatodi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Matshwao a potso, tirisoyathanodi, thulaganyoyamafoko</p>	20-30	13-18	91
----------	---	---	---	--	-------	-------	----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

Go reetsa le go Bua		Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Go reetsa le go buisana ka kgang, sekao, kgangyanaane (dikinane/ noolwane) go tswamobukakgokolol tswamobukakgokolol o ngkgotsapadisoyaph aposiborutelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Supa/tlhaolathitokgang/kakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maemo (mowa o orenang) le baanelwamokgangnyeng e esengyaboammaaruri • Farologanyamagareng aditiragalotsaboammaaruri le tse e sengtsaboammaaruri • Tsayakarolomodipuisanong le go tshhegetsamelela • Neelapegelo e elekalekanang le e eagangya: poloto, thitokgang le maitshethego (lefelokgang le nako) 	<p>Go buisakgang, sekao, naane (diikinane/ noolwane) go tswamobukakgokololong kgotsapadisoyaphaposisiborutelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisaditogamaanotse di farologanengtsapuiso: go okoladintha, go tlodisamatlho, methalayatariso le kitsoyakgale • Tlhalosa gore bakwadibadirisajang-tlotlofoko le puo go tlhalosamaitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisetsakwagodimo ka nosi ka tlhagiso e etlhaloganyegang • Tshwaela ka poloto, thitokgang/ nthakgolo/moreero le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswamosethangweng se sebusitsweng • Dirisa Thanodi 	<p>Go kwalakgang, sekao, naane (diikinane/noolwane)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisabaanelwabadiophologolo • Bopapoloto, baanelwalemaithetlego (lefelokgang le nako) • Tlhophaditengtse di maleba le bareetsi le maitlhommo a sethangwa • Dirisapuo ka boikakanyetsibogolo-jangtlotlofoko e efarologaneng • Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatsede lomaganengodirisamaemedi, makopanyiri le matshwao a puiso a anepagetseng. <p>Dikgatotsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlhagisasethangwasantlha • Go boeletsa • Go tlhotlhadiphoso • Go kwalasetlhangwasabofelo se sephhepa se sebonagalang/se buisega 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Ditlhogotsamaina, matlhaodi, matlhalosi, maemedi, makopanyiri</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, thuanysediri,</p> <p>Bokaojwamafoko: Diane, maele, tshwantshiso</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Tirisoyathanodi, thulaganyoyamafoko</p>	31-39	19-23	11-27
Beke 9-10	<p>Go reetsa le go tsibogela le boko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka kganggolo/nthakgolo / thitokgang • Supa/ tlhaolamorumo le moribo/ morethetho le go tshwaelajaaka di na le tlhotlheltsomobareet-sing 	<p>Go buisaleboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamosethogong • Supa/tlhaolamorumo, poeletsomodumo le leetsi le tlhotlhetsoyatsona-molebokong • Supa/tlhaola le go tlhalosatslwantshanyo le tshwantshiso 	<p>Go kwalaleboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisapoelletsomodumo, poeletsoyatumanosi le tumammogo • Dirisadikapuusekao, tshwantshanyo, tshwantshiso. • Dirisamoribo/morethetho le morumotse di maleba 	<p>Bokaojwamafoko: Mothofatso, poelletsomodumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantshiso, morumo, moribo/ morethetho</p>	40-47	24-28	1-10

<p>Beke 1–2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Go ntshamolaetsamogolo le dintlhatse di totobetseng • Tirisoyatatelano e emaleba • Botsadipotsosedimaleba le go araba sentle • Diragatsaditaelomobotshelo ngjwannete 	<p>Go buisasetlhangwasaditaelo se setsenyeletsangtatelanoya ditaelo</p> <p>Buisasetlhangwago tswamobukakagokololongkgotsapadisoyaph aposiborutelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le ditshwantsho • Dirisaditogamaanotsa puiso: ponelopele, methalayatariso • Buisanang ka diponagalotsasetlhangwa • Buisanang ka dintlhakgolo le tse di kgethegilengtsasetlhangwa. • Buisanang ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosetlhangweng se sebuisitsweng • Tsibogeladipotso ka setlhangwa • Kwalatlotlofoko e ntshwamothanoding-yagago 	<p>Go kwaladitaelosekao: Dintlhatse go itshireletsa Dirisakagego e enepagetseng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophatshedimoseitso e emaleba • Dirisadintlhatse di totobetsengtse di nepagetseng • Dirisathutapuo, mopeletotse di maleba le matshwao a puiso • Dirisamodirisopego-walediri le modirisotaelo Dirisadikgatots a go kwala • Go dirapaakanyetsetiro/pelega go kwala, • Go kwaladitlhangwatsantlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlotlhadiphoso, le • Go tthagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Matlhalosi a mokgwa, nako, lefelo, matlama, mediriso, matlhaodi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Polelonolo, polelopatse</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la tsiboso</p>	<p>48-55</p>	<p>29-33</p>	<p>91</p>
-----------------	---	---	--	---	--------------	--------------	-----------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3-4	<p>Go reetsa le go tsibogelapegelo</p> <p>Sethang wa go tswamobukakgakololong kgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reeletsadintihatse di totobetseng/kgethegileng • Araba dipotso • Tsayakarolomodipuisa-nong, a tshgetsedikakanyot-sagag we ka mabaka. • Sekasekatshedimoseitso • Tlhagisapegelo o dirisaditshate/ dikerafo/ ditafole 	<ul style="list-style-type: none"> • Buisapegelo dirisadidiriswajaaka ditshate/ dikerafo/ ditaekeramo/ditafole dirisabukakgakolok-gotsa Fae leya • Metswediya Morutabana Pele gapuiso: ponelopele go tswamosethogong le ditshwantsho • Sekasekadintlhatsa-bothokwa le tse di totobetseng. • Dirisaditogamaanotsa puiso: jaaka go diraponelopelele go dirisadintlhatsase-tlhanga le mabaka a lemosangbokao. • Ranolathagiso e edirilweng ka mokgwawadikerafo • Amoganadintha le go neelana ka dikakanyo o dirisaponelopele • Dirisammepewatlhalo-ganyo/di nthha go sobokanyatshedimoseitso • Sekasekatlotlofoko a ntshwa • Dirisathanodi 	<p>Kwalapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamatshedimoseitso e emaleba e ikagile ka ditengsapatisiso. • Fetolelatshedimoseitso go tswamoseemongsayona go ya go se sengwe. • Dirisaeng, leng, kae, mang? • O rulaganyatshedimoseitso ka tatelano e esiameng. • Golaganyadipolelo go nnaditemana ka go dirisamaemedilemakopanyi. • Dirisathutapuo, mopeletotse di maleba le matshwao a puiso • Go tthagisotiro e ephepa e na le ditlhago, le go tholasekgala fa garegaditemana <p>Dirisakgatoya go kwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsetiro / pelega go kwala, • Go kwaladithangwatsantlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go thlotlhadiaphoso, le Go tthagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Matthalosi a mokgwa, nako, lefelo, matlama, mediriso, mathaodi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Polelonolo, polelopate</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlo, letshwao la tsiboso</p>	56-66	34-38	91

Beke 5-6	<p>Go reetsaleboko Sethangwa go tswamobukakgololong/ Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele itumelele le go tsibogelathotlheletso-yamodumo e etsosolositwengkeleboko • Buisanang ka kakanyokgolo/ thitokgang • Amanyaleboko le maitemogelo a gago • Tlhagisamaikutlo a atsosolositwengkeleboko • Buisanang ka segalo le tirisoyapuo le thothelhe-tsoyatsonamobaree tsing, go akaretsa le gore puo e dirisitswejang go rebolamaemo a rileng (mowa o orileng/ maikutlo) 	<p>Go buisaleboko Sethangwa go tswamobukakgololong/ Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamosetlhogong le ditshwantsho • Dirisaditogamaanotsa go buisa: diradiponelopele, o dirisamethalayatariso le yamodumopuo, go bonelapelebokhutlo • Supa/thaolamoribo le morumo le go tshwaela ka seabesaonamobareetsing • Tlhagisamaikutlo le dikakanyo • Amanyalebotshelelojwa-gago • Dirisathanodi go godisatlotlofoko 	<p>Go kwaleboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisapoeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo • Dirisapuo e etihalosang, Dirapaakanyetso tiro, kwaladithangwat-santlha le go thotha-diphosomotirongyagago • Tlhagisasetlhangwa-santlha go etswethokothitokgang • Bontsha go thaloganyasetaele le rejisetara • Tshwaela le go thathobaleboko le lekwadilweng le tiroyaboithamede • Dirisamelawanaya-matshwao a puiso a amaleba 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Mainagoboka, mainakgopolo, malatlhelwa</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Pakajaanong-tsweledi</p> <p>Bokaojwamafoko: Poeletsomedumo, (poeletsoyaditumanosi le ditumammogo), mothofatso, moribo, morumo, tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyama foko, tirisoyathanodi, letshwao la tsiboso</p>	67-76	39-45	1-10
----------	--	---	---	---	-------	-------	------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Go reetsa le go buisana ka dinaane / ditlhangwatsasetso (kinane/ noolwane)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sethangwa go tswamobukagkololong/ Faeleya Metswediya Morutabana Ditinwanatsamateno: ponelopele Tlhaolakakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) mowa o orenang/ maemo/maikutlo le baanelwabakgang e esengyaboammaaruri Farologanyamagareng-gaditragalo tsaboammaaruri le tse e sengtsaboammaaruri Go tsayakaromodipuisa-nong, go tshetsa/ emelelakakanyoyagago Tsibogeladikakanyo le ditsitsinyo ka go tshisimogo Neelapegelo 	<p>Go buisadinaane/ ditlhangwatsasetso (kinane/ noolwane)</p> <p>go tswamodipadiso/ dipaditsaphaposisorut elokgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisaditogamaantse di farologanengsapuiso, sekao, go okoladintlha, go tlodisamatlho, methalayatiriso le kitsoyakgale/ pele. Tlhalosa ka moo bakwadibadirisang-tlotlofoko le puo go tlhalosamaitshetlego Buisetsakwagodimo ka nosi o tlhagisamaikutlo a amaleba Tshwaela ka poloto, thitokgang/ morero/ kgangkgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) Neelamabaka a tiragatsotsabaanelwa Buisana ka tlotlofoko e ntšhwa go tswamosethangweng se sebuisisweng Dirisathanodi 	<p>Go kwaladinaane/ ditlhangwatsasetso (kinane/ noolwane)</p> <p>Dirisabaanelwabadihologolo</p> <ul style="list-style-type: none"> Agangpoloto, baanelwa le maitshetlego (lefelokgang le nako) Tlhophaditengtse di maleba go bareetsi le maitlhommo a sethangwa Dirisapuo ka go ikakanyetsabogolothatatlotofoko e farologaneng Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatsle o lomaganengsentle o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng Dirisathutapuo, mopeleto, matshwao a puiso a amaleba Rulaganya, go kwaladithangwatsantlha, boeletsadikgang go fokotsadiphoso <p>Go kwaladithaloso ka baanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhophaditengtse di maleba Tlhomamamosethogong Dirisatlotlofoko e tlhalosangbogolojang-matlhaodi a afarologaneng Dirisadikapuo, sekaotshwantshanyo, tshwantshiso 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Madirimafeteledi, modirisogo, bongwe le bontsi, nyenyefatso, ditlhogo (DipuotsaBantsho), matlhaodi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Sedirwa; dipotso; puo-sebui le puopegelo</p> <p>Kgatoya go diraka bokaajwamafoko: tshwantshiso, maele, diane.</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Ditsejwana</p>	77-85	46-50	11-27

Beke 9–10	<p>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di tsamaisanang le maemo a covid 19 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa puiso • Ditirwana tsa go buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa go tswa dikwalweng tse tharo mo kgweditharo tse pedi 	<p>Ditirwana tsa go kwala le go thagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Go temafatsa • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Tiro ya boithlhamedi 	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana Ditirwana tse di farologaneng tsa dipopego tsa puo le melawana</p>	86-90	51-54	
-----------	--	--	--	---	-------	-------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Go reetsapadi Setlhagwa go tswamobukakgololong-kgotse tsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Reetsanopolo go tswamopading • Reelsetsadintihatse di totobetseng/kgethegileng • Supa molaetsamogolo • Tlhalosa Ditara galo • Amanyane se semopading le botshelojwagago • Tlhalosaditragalosenhle go ya ka tatelanoyatsona. • Tlhagisamaikutlo go ya ka ditiragalo • Buisanang ka mosola/ bolengjwatsaloago, setho le setsomosethangweng. 	<p>Go buisapadi Setlhagwa go tswamobukakgololong-kgotse tsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswamosethogong le go buisana ka dithitokgangkgotsa-ditengtse di tsamaelanang. • Tlhaola le go tlhalosaditragalokgolo. • Buisana ka baanelwa • Tlhaola le go buisana ka maikutlo a athagisitsweng • Amanyaditiragalo le baanelwa le botshelojwagago • Dirisaditogamaanotsa go buisatse di farologaneng • Buisanang ka popego, tirisoyapuo, maithomo le bareetsi. • Tlhalapharologanyo-magaren ggamakwalotshelo/ dibukatsats i le dikgang. • Dirisathanodi go godisatlotlofoko 	<p>Go kwalathadisoyabuka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisaforeimi/leithomeso • Pele ga go kwala: Reetsanopoloyapadi e ebuisitsweng • Tlhophaditengtse di maleba le maithomo • Dirisapuo le popegoyasetlhangwatse di maleba • Dirisakagego e enepagetseng • Rulaganyangtatelano-yadintlha ka tsela e ekgodisang • Dirisathutapuo e emaleba, mopeleto le matshwao a puiso go akaretsathuanysediri • Dirisathanodi go godisatlotlofoko 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Maamanyi, maemedi, tlhogwanayamaemedi, matlhaodi, mathalosi, makopanyi, magokanyi, malatihelwa</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: pakajaanong, pakapheti, dithuanyi</p> <p>Bokaojwamafoko: tshwants hanyo, diane, maele</p> <p>Mopeleto le tirisoyamatshwao a puiso: khutlo, phegelwana, tirisoyathanodi, kgaoganyoyamafoko</p>	90-96	55-59	91

<p>Beke 3-4</p>	<p>Go reetsa le go tsibogelamotshameko Setlhanga go tswamotswamoterameng-yaphaposi, bukakgakololongkotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele go tswamoseithogong/ setshwantsh o • Boeletsaponoyaterama ka go e tlotla ka tatlano. • Tlhaola le go buisana ka dikakanyokgolo, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), maikutlo/mowa o ofokang/ maemo le badiragatsi • Reetsadintihatse di totobetseng/kgethegileng • Dirisadintlha ka nepagalo • Tlhagisamaikutlo le dikakanyo. • Dirisamofuta o osiamengwapuo • Ketsisoyamodiragatsi/ moanel wa • Fetolalentswe le puoyasefatlhego. • Fetolarejjetara, popegoyathutapuo le maele 	<p>Go buisamotshameko go tswamoipadisonng/padiy aphaposikgotsa Faeleya Metswediya Morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisadikgatotsaditogam aanoitse di farologanengtsapuiso: go okola, go tlodisamathomethalay atiriso le kitso e efetileng • Tlhalosang gore bakwadi badirisapuo le tlotlofokjang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Tlhalosatlhotlheletsoya mafoko le puoyabotshwantshi • Tlhaolalebaka le ditlamoragomoditlhanga wengtsamolomo le tse di kwalwang le go tlhalosakamanoyatsona • Buisetsakwagodimo o fetolalobelo ka tsela e 	<p>Go kwalamotshameko/ puisa no</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamabadiragatsi • Tlhalosamaitshetlego (lefelokgang le nako) • Tlhamapoloto • Dirisakagego e enepagetseng • Tlhagisasegalokotsamai-kutlo • Rulaganya, kwaladitlhanga watsantlha, boeletsatiroyagago go fokotsadiphosomoseithan gweng • Kwaladipolelo o dirisapuopegelo le puosebui • Tlhagisasetlhanga-wa-santlha se senang le kakanyokgolo le ditemanatsatshetsotse di bopilwengsentle • Dirisathua nyisediri le thuanynisedirwa • Dirisathutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a amaleba 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Madiri (Modirisogo)</p> <p>Kgatoya go dira ka mafoko: Dipolelo-pegelo, dipotsso, ditaelo, dipolelonolo, dipolelotswako, puopegelo le puosebui</p> <p>Bokaojwamafoko: kgakantsi (Poleloyamafoko a aganetsanang)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Ditsejwana, khutlokhutlo,</p>	<p>97-105</p>	<p>60-64</p>	<p>91</p>
-----------------	---	--	--	---	---------------	--------------	-----------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5–6	<p>Go reetsa le go tsayakarolomodipuisanong ka gaporojeke e eikaegileng ka thutoyadithangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go reetsatshedimosetso ka gaporojeke Tlotlabarutwanababang-weka go bareetsa. Go rotloetsamaloko a sethlopha go tshhegetsabarutwana-babang we Go botsa le go araba dipotso Go aroganadikakanyo Go dirisaletlhomeso go tthagisadikakanyo/dithulaganyo <ul style="list-style-type: none"> Sethogo Dintlhakgolo le tsatlaleletso Patlisiso e etshwanetseng go diriwa 	<p>Go buisakgang</p> <p>Buisakgang go tswamomotsweddinggo tswamopadisong/padiyaphaposisong tsa Faeleya Metswediya Morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo sethlogong. Dirisadikagatotsaditoga-maan otse di farologaneng tsa puo: go okola, go tloisamathomethalal-yatiris o le kitso e efetileng Sekasekadintlhakgolo, baanelwa le maitshetlego Tlhalosang gore bakwadi badirisapuo le tlotlokojang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako) O buisetsagodimo o supa maikutlo Tshwaela ka poloto, morero le maitshetlego O neelamabaka ka maitsholo a baanelwa. 	<p>Kwalakgangya (Kanelo/ Tlhaloso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bopapoloto, baanelwalemaitshetlego (lefelokgang le nako) Tlhophaditeng tse di maleba le bareetsi le maithomo a sethangwa Dirisapuo ka boikakanyetsibogolo-jangtlotlof oko e efarologaneng Tshwaraganyadipolelo go bopaditemanatshe di lomaganengodirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso a anepagetseng a tse di maleba Ruaganya, diraditihangwatsantlha le go boeletsa go fokotsadiphoso <p>Go kwaladitlhaloso ka baanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tlhophaditeng tse di maleba Tlhomamamosethlogong Dirisatlotlofoko e tihalosangbogolo-jangmatlhaodi a afarologaneng Dirisadikapuo, sekaotshwantshanyo, tshwantshiso 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Madirimafeteledi, matlhaodi, madirimathusi, maemedi, mefutayamaina</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: dipotso; ditaelo, puo-sebui le puopegelo</p> <p>Kgatoyago dira ka bokaojwamaafoko</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Ditsejwana</p>	106-114	65-69	91

<p>Beke 7-8</p>	<p>BEKE 7: Thulaganyo/ ipaakanyo/patlisiso ka gatlhagisoyatiroyamolomo le go kwalatiroyaboitha-mediya porojeke Tiro 6: Tiroyaboithamediya go kwala (Porojeke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebatokomaneyadikeletso <p>Go Kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsotiro / pelega go kwala, • Go kwaladithangwatsantlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlhadiphoso, le Go tlhagisa 	<p>Tiro 7: Tiroyamolomo (Tlhagiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O dirisakagego e ethomameng: matseno, mmele le bokhutlo • O tlhagisakakanyokgolo le mabaka a e tshegetsang • O tlhagisabosupijwapatlisiso • O supa tiriso e emalebayammele le bokgonijwa go tlhagisa sk. Teboyayamatho, segalo • O tsayakarolomodipuisa-nong. • O nayadipele le diphlotse di agang • O tswetsasentledipuisano • O supa kelotlhokoyaditshwanelo le maikutlo a batho 	<p>BEKE 7: Thulaganyo/ ipaakanyo/patlisiso ka gatlhagisoyatiroyamolomo le go kwalatiroyaboithamediya porojeke Tiro 6: Tiroyaboithamediya go kwala (Porojeke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebatokomaneyadikeletso 	<p>115-123</p>	<p>70-74</p>
-----------------	---	---	---	----------------	--------------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3



	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9–10	<p>Go reetsa le go buisana ka pegeloyamaemo a bosa</p> <p>Sethangwa go tswamobukakagololonggot sa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Reetsadintihatse di totobetseng/kgethegileng • Buisana ka gabothokwajwatshedimo setso • Golaganya/amanyatshed imosetso le botshelojwagagwe • Buisana ka gathothelotsoyasethan gwamobathong. • Tshwantshanyamaemo momafelong a afarologaneng go akaretsa le mafeloketelo. • Supa diponagalotsamaemo a bosa, rejistara le seemosapuo e 	<p>Go reetsa le go buisana ka pegeloyamaemo a bosa</p> <p>Sethangwa go tswamobukakagololonggot sa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Reetsadintihatse di totobetseng/kgethegileng • Buisana ka gabothokwajwatshedimo setso • Golaganya/amanyatshed imosetso le botshelojwagagwe • Buisana ka gathothelotsoyasethan gwamobathong. • Tshwantshanyamaemo momafelong a afarologaneng go akaretsa le mafeloketelo. • Supa diponagalotsamaemo a bosa, rejistara le seemosapuo e 	<p>Kwalapegeloyamaemo a bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwaraganyadipolele go bopatemaeeelomaganeng o dirisamaemedi, makopanyi le matshwao a puiso ka nepagalo • Tlhagisatshedimosetso o dirisammepa, tshate, kerafokgotsasethalo. • Dikgatotsa go kwala • Go dirapaakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwaladitihangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothadiphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Madi (modirisogo), maemedi, mathalosi, mathaodi, makopanyi, mainakgopolo</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Dipolelonolo, dipolelotswako, pakatlang</p> <p>Bokaojwamaefoko: Maetsi, madumatschwano, makwalotchwano, malatodi, makaelagongwe</p>	124-133	75-79	91

Beke 1–2	<p>Go reetsa le go buisana ka papatso</p> <p>Sethangwa go tswamobukakagokolo-longkgotsa Faeleya Metswediya Morutabana kgotsamotswedimongwe le mongwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Tlhophadintihakgolo • Aroganyadikakanyo le go reboladikgopolotsaditlhogotse di tswaelesegileng • Tlhagisamaikutlo le dikakanyo ka tselaya boikakanyetsi • Sekasekaboleng/ tlhotlheletsojwapapatsotse • Tsbogeladikakanyotsabangwe ka kelotlhoko le ka bosisi • Neelanadipoelo 	<p>Buisapapatso</p> <p>Papatso go tswamobukakagokolo-long kgotsa Faeleya Metswediya Morutabana kgotsa motswedimongwe le mongwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisaditogamaanotsa puiso: go tlodisamatlho go bona dimthatshe di kgethegileng/ totobetseng, go okola go bona dikakanyokakaretso, bonelapelediteng, dirisakitsoyapelekgotsa-methalaya sethangwayatiriso, go itseelatshwetso • Lebelele le go tshwaela ka ditegenikitsaditshwantshotse di dirisiwangmoditlhangwengsapono: mmala, mokwalo, boalo. 	<p>Go kwalapapatso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisadikakanyotse di kgodisangsentle • Dirisaditshwantsho le boalo jo • bomalebajwamaithomo Dirisatlotlofoko e efarologaneng, puo, mopeleto, le matshwao a puisotse di maleba • Dirisapuoyaboithamedii le yaboikakanyetsi go itlhalosa <p>Dikgatotsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dirapaakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlhadiphoso le Go tlhagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Matlama, mabadi, matlhaodi, matlhalosi, maina, maemedi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Sediri, sedirwa, lefoko le lelangweboemongjwapolelwana, poleloyapeelomabaka</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyoyamafoko, ditlhakagolo</p>	134-141	80-84	92
----------	--	---	---	--	---------	-------	----

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3–4	<p>Go reetsa le go tsibogelapegelo sekao, dikgang, dintlhasetlhogo Setlhanga go tswamobukakagololong kgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Supa dikanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/kgethegileng. • Amanyakgang le botshelojwagago • Tlhagisa le go tshhegetsadikakanyotsa-gago ka mabaka. • Botsadipotse di tseletsengse di senangdikarabotse di bonolo, • Tsi bogeladipotso ka tse nelele • Buisana ka kagego, diponagalo, tirisoyapuo le popegoyasetlhanga. 	<p>Go buisasetlhanga-ponosatsshedimo setso (sekaoditshwantsho, dithalo, dimmepe).</p> <p>Setlhanga go tswamobukakagololongkgotsa Faele ya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopeleyasetlhogo, dikaditlhogo le ditshwantsho • Buisana ka kakanyokgolo le dintlhatse di totobetseng/kgethegileng • Tshwaela ka tlhophoyaditshwantsho-mosetha ngweng. • Dirisaditogamaanotsa puiso, sekao, ponelopele le tirisoyamethalayasetlhanga le tiriso • Aroganyadikgopolo le go reboladikakanyo o dirisapho pholetso le dikarabotsegoneelwang-mabaka • Tlhagisa le go tshhegetsakakanyoyagago ka mabaka • Botsadipotseletsene-letsengtse di senangdikarabotse di bonolo/ tlwaelegileng • Tsi bogeladipotso ka tse nelele • Dirisammepewathaloganyo/dintlha go sobokanyatshedimosetso • Dirisathanodi go godisatlotlofoko le boelediwemothutong-nngwe le nngwe] 	<p>Go kwalapegelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalaapegelo o dirisaforeimi/ lethomeso • Rulaganyatshedimosetso ka tselo e ekgodisang • Dirisathutapuo, mopeleto le tirisoyamatshwao a puiso a amaleba. • Tlhagisatiro e ephapa o dirisakagego e esiameng, jaakasetlhogo, le go tlogelasebaka go kgaoganyaditemana, jalo-jalo. <p>Dikgatotsa go kwala</p> <p>Go dirapaakanyetotiro /Pele ga go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go kwaladitlhangwatsantlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothadiphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko: Makopanyi, mediriso</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Dipolelwana, polelwana tlhao di, polelwana tlhalosi,</p> <p>Bokaojwamafoko: Makaelagongw e, malatodi, makwalwatshw ana, ditumatshwano,</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyamafoko, thanodi, ditlhakakgolo</p>	142-153	85-89	

Beke 5-6	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwasatshedimisetso</p> <p>Sethangwa go tswamobukakakololong kgotsa Faeleya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwanatsamatseno: ponelopele • Supa le go thalosalabaka le ditlamorago • Tshwaela ka boleng/ mesolayaloago, setho le loago. • Botsadipotsetse di tseletseng • Botsadipotsetse di tseletsengtse di digwetlhang le go batladihalosetsedintsi • Tlhagisomaikutlo le go tshegetsakakanyoyagago ka mabakadithalosetsedintsi • Dirisaditogamaanotsa-tirisano go thaeletsanamomaamong a sethlopha ka nonofo 	<p>Buisasethangwasatshedimisetso</p> <p>sosatshwantsho, sekao, dimmepe/ dikerafo/ditshate/manane</p> <p>Sethangwa go tswamobukakako-longkgotsa Faele ya Metswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisaditogamaanotse di farologanengtsapuiso go tshoaladikakanyokgolo le tse di tshegetsang • Sobakanyatshedimisetso • Ranoladitshwantsho • Dirisakitsoyapele go dirabokao • Itseeleditshweetso • Fetisetsatshedimisetso go tswamoditshwantshong go yamosebopengong-sakanelo 	<p>Go kwalatthamoyatthaloso</p> <p>Sethangwa saboithamedii (Ditemanatsenne)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophaditengtse di maleba • Tlhomamamosethogong • Dirisadikapuo, tshwantshanyo, tshwantshiso • Rulaganyatthathalomanoyadikgatots elatelang/ kgotsaditiragalotse di rulagantsweng le go thalosa ka go akanya <p>Dikgatotsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go kwala • Sethangwasantiha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thothadiphoso • Go thagisa 	<p>Kgatoya go dira ka mafoko:</p> <p>Dithuanyithaodi, Matlhaodi</p> <p>Kgatoya go dira ka dipolelo: Polelwanaina, polelwanayalediri, malatodi, mabotsi</p> <p>Bokaojwamafoko: tshwantshiso, tshwantshanyo, diane, maele</p> <p>Mopeletoo le matshwao a puiso: Tirisoyathanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>	154-162	90-93	52-71
Beke 7-8	<p>Poeletso</p>	<p>Poeletso</p>	<p>Poeletso</p>	163-174	94-98		
Beke 9-10	<p>Poeletso</p> <p>TEKANVETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9 – 2 DIURA TSIBOGELO YA DITLHANGWA (PAMPIRI 2) [MaduoGotlhe 40]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatthaloganyoyapuiso/ e esabuisiweng (Maduo: 15) • Potso 2: Sethangwapono (Maduo: 10) • Potso 3: Tshosobanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopegotsapuo le melawanayatiriso: (Maduo:10) (E lekanyediwe ka nakoya go ruta le go ithuta) 	<p>Poeletso</p>	<p>Poeletso</p>	72-90	99-102	72-90 1-10	



6



	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke -1	<p>Reetsa le go bua kgang go tswa mo athikeleng e amanang le Covid 19 Sethangwa go tswa mo bukakgakololong / faele ya morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa kgang e e ikaegileng ka Covid 19 • Bua ditiragalo gape ka tatelano o dirisa pakaphethi 	<p>Buisa kgang e e ikaegileng ka Covid 19 go tswa mo Athikele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa gore ba tihaloganye se ba se buisang: go okola, go latihela matlho, ponelopele. • Buisana ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo sethangweng se se buisitsweng. • Buisanang ka setlhogo le maitshetlelo (lefelokgang) • Senola/Bontsha maikutlo a gago ka sethangwa. • Dirisa thanodi. <p>Tekatlhaloganyo ya theetso/puiso ka sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puietsogodimo ka go poeleta sentle, ka thelele le bokao le go tihaloganya. 	<p>Kwala bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba mabapi le setlhogo • Tlhopha ka maitemogelo>Selects from experience • Nnase fapoge mo setlhogong. • Neela lethomeso go dirisiwa ke barutwana ba ba nang le dikgweitho • Dirisa puo, mopeleto le matyshawo a puiso tse di siameng. • Dirisa tlotlofoko e e tsamaelanang le sethopgo. <p>Rulaganya/Dirisa thanodi ya gago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa ditsebe ka ditlhaka tsa dialefabete. • Tsenya mafoko a le 5 le bokao jwa ona (sethalo/polelo o dirisa mafoko/bokao jwa mafoko) • Kgotsa tswela go tsenya mafoko mo thanoding e e tihamilweng. 	<p>Mopeleto le matshwao a puiso. Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Agelela mo kitsong ya ditumathaka go peleta mafoko s.k aga mafoko go ya medumo le tebego ya yona.</p> <p>Agelela mo mafokong a a tiwaelegileng a dirisiwa ka gale.</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko le dipolelo Go tihaloganya le go dirisa mefuta e e farologaneng ya maina.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong Mafoko a a tswang mo ditihangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo.</p>	1-11	1-6	1-10

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 2	<p>Reetsa pegelo ya seyalemowa kgotsa ya lokwalodikgang mme le buisane ka ditiragalo tsa ga jaana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditinwana tsa matseno: ponelopele Reeletsa dintlha tse di totobetseng go tswa mo mananeong a seyalemowa le thelebishene. Supa ka moo puo e e naganelang lethakoreng le le lengwe e tlhamiwang ka teng. Botsa dipotso tse di tseneletseng tse di gwehang le tse di thokang ditlhaloso tsa tlaleletso. Reeletsa tshedimosetso go tswa mo ditlhagweng tsa molomo tse di farologaneng: dipegelo, o sobokanye dikakanyokgolo. Tlhama ngangisano e e lekalekanang ya dintlha tse di maleba e bile di gwehla. Bontsha kakanyo le go e tshagetsa ka bosupi jo bo utwalang. Reetsa ka mathagathaga le ka tshisimologo. Amogela dikakanyo tse di sa dumelaneng le tsa gago le go tsiboga sentle mo go thokegalang. Buisanang ka ga bonnete jwa tshedimosetso ka go e bapisa le metswedi e mengwe 	<p>Go buisa athikele ya lokwalodikgang go tswa mo faeleng ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso- ponelopele go tswa mo sethogong le mo ditshwantshong Supa le go buisana ka melaetsa e ikaeletseng le e bofitha ya setso. Dirisa ditogamano tse di farologaneng tsa go buisa: go tlodisa matho, go okola le go bonela pele dintlha tse di totobetseng Buisanang ka moo molaetsa o ka digelang ka gona. Buisanang ka moo ditogamaano tsa bakwadi; barulaganyi ba dikhathunu le batsayaditshwantsho ba neelang lefatshe selebego se se rileng ka teng. Tlhama le go tlhalosa diphoso le bokhutlo jo bo eleliwang/ithophelwang. Nna le boikakanyetsi le go neela kgetho fa go rarabolola bothata 	<p>Go kwala athikele ya lokwalodikgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa ditlhago, mola, temana ya matseno le go araba dipotso tsa Mang? Eng? Kae? Leng? le Goreng?/lang? mo athikeleng. Kwala polelo e e leng sethogo, e e tsenyeletsang tshedimosetso e e maleba go rulaganya temana e e lomaganeng. Tlhapha, arologanya le go kgobokanya mmogo tshedimosetso e e maleba go tswa mo Metsweding e e farologaneng. Lethomeso, sethangwa sa nthla le tlhagiso e e neelwang. Boeletsa le go lekola bokwadi le tiro ya boithamedi Kwala ka mokwalo o o bonalang o le phepa. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala Go kwala ditlhagwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go thotha diphoso le go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maina (mefuta ya maina go tloga beka 3-4): mainagotlhele mainakgopolo Maemedi (maemeditho le maemeditota) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sediri – thuanysediri le lediri, Polelonolo (pakafetileng, pakajaanong, pakatlang) <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi,</p> <p>Matshwao a puiso: khutlo, phegelwana, phegelo, khutlokhutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso.</p>	1-11	1-6	91

Beke 3-4	<p>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/noolwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa ditiragalo ka tatalano e e siameng o dirisa paka e e siameng. • Tirisano mmogo e e amogelesegang ka nako ya dipuisano tsa ditihopha. • Supa ka moo puo e e naganelang lethakore le lengwe e thamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona. • Buisanang ka baanelwa • , kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa mo sethangweng. • Akanya ka meetlo ya setso e tiwaelegileng, boleng le ditumelo. • Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula. 	<p>Go buisa dinaane, sk. Kinane/noolwane go tswa mo bukeng ya ditlhangwa kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa pele ga puiso sk. Ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho • Ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tiodisa matlho, ponelopele, go lebelela ditlhangwapono tse di farologaneng, le go kgontsha go di ranola. • Buisana ka diponagalo tsa mainane, sk. Baanelwa le melaetsa. • Tlhalosa tharabololo le tsibogelo ya setlhangwa ka kakaretso. • Tlhamo le go tlhalosa diphologo kgotsa bokhutlo jo ba bo ratang. • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko. • Sobokanya setlhangwa ka dipolelo di le tlhano. 	<p>Go kwala dinaane, sk. Kinane/noolwane go tswa mo bukeng ya ditlhangwa kgotsa mo Faeleng ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwalela maitlhommo a gago, boithamede, go tshameka, a go bopa setshwantsho sa thalaganyo. • Leka go ruta thuto e e nang le molaetsa. • Dirisa baanelwa ba ba tsheleng. • Dirisa tlotlofoko e e maleba. • Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikakanyo. • Tlhalosa dikakanyo tse di kgodisang sentle. • Akanya le go thatlhoba tiro ya gago le ya boithamede. • Kwala setlhangwa santlha o lebeletse thitokgang/ntlhakgolo le puo le melawana e e maleba ya maitlhommo le baamogedi ba ba rileng. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotha diphoso • Go thagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matlhaodi (poego, palo, mmala) (masupi le mabadi) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelonolo, polelopate • Dipolelo, dipotso, ditaelo) <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe le Malatodi</p>	12-21	7-10	11-27
----------	---	--	--	---	-------	------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Go Reetsa setlhangwa sa tlhotlheletso, sekao, papatso ya seyalemowa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditinwana tsa matseno: ponelopele Botsa dipotso tse di tlhotlheletsang go akanya o dirisa puo e maleba. Supa dikakanyo tse di farologaneng le tsa gago. Farologanya dikakanyo tse di ganetsanang o bo o neye mabaka. Tirisano mmogo e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha Aroganya dikgopolo mme o rebole dikakanyo mo ditlhogong tse di gweithang ka mokgwa o o rulaganeng le go latelana sentle. Tlhama ngangisano e e boleng e na le dintlha tse go ka ngangisanwang ka tsona. Tlhama ponalo/tshwaelo e e ganetsang mme o tshhegetsisa ka lebaka. Tsepama mo tlhalosong. 	<p>Go buisa setlhangwa sa tlhotlheletso go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Motswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditinwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka sethogo le ka ditshwantsho. Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso go go kgontsha go tshaloganya se se buisiwang: go okola, go tlovisa matlho, ponelopele Supa le go buisana ka tsebelele ka boleng jwa setso le loago mo ditlhangweng. Ranola melaetsa ya mokwadi e leng ya maikaelelo le e seng ya maikaelelo. Supa dikakanyo tse di farologaneng mo ditlhangweng tse di marara thata le go naya kakanyo ya gago e e theetsweng mo bosuping jo bo fitlhelwang mo setlhangweng. Buisanang ka go sa tshwane ga loago le boleng jwa setso mo ditlhangweng Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Go kwala setlhangwa sa tlhotlheletso, sekao, motlotlo/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsosolosa tsibogelo ya maikutlo Dira ditsholofetso Kgobera/tlhotlheletsa baamogedi. Dira paakanyetsotiro, kwala ditlhangwa tsa ntsha le go boeletsa tiro ya gago. Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikgopolo Akanya le go tshatshoba tiro ya gago le ya boithamedii. Bontsha dikgopolo sentle le ka tatelano Bontsha go tshaloganya setaele le rejisetara. Tlhagisa tiro o tlhokometse bophepha le tlhagiso e maatlafetseng Fetisa bokao sentle le ka nepagalo Kwala polelo ya setlhogo le go akaretisa tshedimosetso e maleba go tlhama temana e e lomaganeng. Tlhama bokhutlo le go dira dikatlenegiso. Tlhama le go tlhalosa diphoho le bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Makopanyai</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Puosebui le puopegelo</p> <p>Bokao jwa mafoko: Maele le diane</p>	22-31	12-16	

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

© Shuter & Shooter Publishers

Beke 7-8	<p>Reetsa le go buisana ka mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa go bona kitso mo ditlhaweng tse di farologaneng tsa molomo mo mmuisanong. • Sobokanya dintlhakgolo mme o kwale dintlha tse di kgethegileng • Tsaya karolo ka tsela e nepagetseng ka nako ya dipuisano tsa setlhophha. • Supa le go buisana ka diponagalo tsa botlhokwa. • Buisanag ka bokao, puo ya mmele ya mmui, diteng, regisetara le tlhopho ya mafoko. • Buisanag ka sebopego sa setlhaweng 	<p>Buisa le go tihaloganyana ditlhaweng tsa tlhoteletso s k. Papatso le phousetara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: buisanang ka ditshwantsho • Ranola tshedimosetso • Buisanang ka maikaelelo a setlhaweng. • Buisanag ka puo e e dirisitsweng • Buisanang ka diponagalo tsa sebopego/tlhagiso jaaka mmala le fonto • Buisanang ka sebopego • Bapisa ditlhaweng tse di farologaneng sk. Phousetara le papatso 	<p>Kwala Mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa batsayakarolo le tshusumetso • Tlhome segalo le modiriso • Tlhama kgotsa agelela mo kgothang e leng teng. • Tlhagisa setlhaweng santlha go etswe tlhoko dintlha tsa botlhokwa/ko sethoeng • Supa go tihaloganyana setaele le regisetara. • Akanya ka tiro ya boithamede le go lekola bokwadi. • Dirisa dipolelonolo le dipoleltswako tse di farologaneng. 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Matlhalosi (mokgwa, nako)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Matshwao a nopollo</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Mefuta ya dipolelo (tlhagiso, dipotso, ditaelo)</p> <p>Bokao jwa mafoko: Makaelagongwe, malatodi</p>	32-41	17-21
----------	---	--	---	--	-------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 1

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9-10	<p>Go reetsa le go buisana ka leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditwana tsa matseno: ponelopele Bontsha maikutlo ka mokgwa wa tshisimogo. Tirisano mmogo e e siameng ka nako ya dipuisano tsa sethopho. Tshwaele ka modumo, le ka seabe sa pono jaaka: moribo/morethetho, poeletsomodumo, le dipapiso. Ranola diteng tsa leboko. Sobokanya leboko Buisanang ka moribo/morethetho le morumo Buisanang ka dipopego tsa leboko tse di farologaneng. Buisanang ka dipopego tsa maboko 	<p>Buisa leboko le le bonolo go tswa mo bukakgokolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo e e ikaegileng ka dithogo le ditshwantsho Buisetsa kwa godimo o dirisa lebelo le le siameng, kapodiso e utlwalang sentle, le puiso e e siameng ya dipolelwana Baakanya mokgwa o sethangwa se buisiwang ka ona go tshwanela moreetsi. Bontsha go thaloganya sethangwa, le kamano ya sona le botshelelo jwa gago. Supa le go ranola diponagalo tsa ditlhangwa tse di farologaneng tse di kwadiiweng kgotsa mefuta ya ditlhangwa, sk. Moribo/morethetho, morumo, mothofatso, tshwantshiso Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa poeletsomodumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo Dirisa puo e e thalasang. Rulaganya, kwala sethangwa sa nthla, boeletsa tiro ya gago, Dira sethangwa sa nthla mme o lemoge thitokgang/ntlhakgolo. Bontsha go thaloganya setaele le rejisetara Akanya le go thathoba tiro ya gago le tiro ya boithamedii. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala Go kwala ditlhangwa tsa nthla Go boeletsa Go tseleganya Go thotha diphoso le Go thagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> Matlama Matlhalosi (mokgwa, nako, felo) <p>Kgato ya go dira dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Puopegelo <p>Bokao jwa mafoko: Poeletsomodumo (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso.</p>	42-50	22-26	

Beke 1-2	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo sekai: ditaelo, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gopola tsamaiso • Tlhaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Kwala ditlhogo tse di bothokwa • Neela ditaelo tse di tshloganyegang, sekao, o tla dira jang kopi ya mogodungwana (tee) • Kwala dintlha le go diragatsa ditaelo. • Botsa dipotso go batla tlhaloso • Tshwaela ka ga go tshloganyega ga ditaelo 	<p>Go buisa resipe kgotsa sethangwa sengwe sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ranola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Rulaganya ditaelo tse di tihakatihakaneng • Bontsha go tshloganya sethangwa le gore sethangwa se dirwa jang: Puiso ya lefoko ka lefoko. • Tshwantshanya/ bapisa ditlhaga tsa direcipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng 	<p>Go kwala sethangwa sa ditaelo, sekao, o dira jang kopi ya mogodungwana (tee)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala lenaane la didiriswa le ditswaki • Dirisa modirisotaelo • Tlhama foreimi/ lethomeso la go kwala • Dirisa mekgwa ya go kopanya dipolelwana le ya go rulaganya. <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Go kwala ditlhaga tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maemedi (marui le maemeditho) • Kutu, tlhogo, megatlana <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sediri, sedirwa <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya thanodi</p>	51-61	27-30	
----------	---	---	--	---	-------	-------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
Beke 3-4	<p>Go reetsa padi</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakagolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa dinopolo go tswa mo pading • Reelelsa dintlha tse di kgethegileng/tobetseng • Supa molaetsa mogolo • Amanyana le botshelo jwa gago • Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng/tobetseng • Dirisa tshedimosetso go tswa mo sethangweng go tsiboga • Buisanang ka boleng jwa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo sethangweng. <p>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhophu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refosana go bua • Tsepama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba • Tswelletsa dipuisano • Tsi bogela dikgopolo tsa ba bangwe ka go di utlwelela le ka tlotlo 	<p>Go buisa padi e khutshwane/patsana</p> <p>bukakagololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di amanang • Supa lego thalosa ditiragalo tse dikgolo • Supa le go buisana ka ga ntlhakemo. • Buisanang ka baanelwa • Supa le go buisana ka maikutlo a bontshiwang. • Amanyana ditiragalo le baanelwa le botshelo jwa gago. • Go dirisa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng. • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maitlhommo/maikaelelo le baamogedi/bareetsi • Supa pharologanyo magareng ga makwalotshelo/dibukatsatsi le dikgangnyana. • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko • Akanya ka ga kangannyana o e buisitsweng ka bowena. • Tlotla kgannyana kgotsa dikgopolo/ dikakanyo tse dikgolo ka dipolelo di le 3 go ya go di le 5. 	<p>Go kwala thadiso ya buka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi/lethomeso • Pele ga go kwala: reetsa dinopolo go tswa mo pading e e buisitsweng • Tlhophu diteng tse di maleba le maitlhommo/maikaelelo dirisa puo le popego e e maleba le sethangwa • Dirisa kagego e e maleba • Rulaganya diteng tse di kgodisang ka tatelano • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a maleba, go akaretsa dithuanyi tsa sediri le lediri • Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala • Go kwala ditlhagisa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go thagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Madiri (mafeledi, mafetedi) * madiritota le madirimatswa</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polelwanakalaina, polelwanakalatlaaodi, polelwanakalatlhalosi <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi • Matshwao a puiso (letshwao la tsiboso, letshwao la potso; khutlo Melawana ya mopeleto) 	LB	TG	RDR
					62-71	31-36	

Beke 5-6	<p>Go reetsa le go buisana ka kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: ponelopele • Supa dithithokgang, botsa dipotso, le go amanya dikgopolo le maitemogelo a gago a botshelo • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwang ka gona. • Buisanang ka ga tsibogelo ya sethangwa. • Golaganya le botshelo jwa gago • Buisanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo dithangweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo sethangweng, sekao. • Puo e e sekamelang lethakoreng le le lengwe. • Dirisa bokgoni jwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/ kgaotso, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalo jalo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa maikutlo ka dithangwa tse di buisitweng. • Amanya le maitemogelo a gago a botshelo • Bapisa/tshwantshanya dibuka/ dithangwa tse di buisitweng. 	<p>Buisa kgang go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana kgotsa podi ya phaposi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa pele ga puo: ponelopele e e ikaegileng ka dithogo le ditshwantsho • Buisetsa kwa godimo le ka setu, o baakanya ditogamaano tsa go buisa go tshwanela maitlhomole baamogedi/bareetsi. • Buisanang ka boleng jwa loago le setso go tswa mo dithangweng. • Ranola le go buisana ka melaetsa. • Bontsha go tlhaloganya sethangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maitlhomole a sona le gore se dira jang. 	<p>Go kwala kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhama baanelwa ba ba dumelesegang • Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako), kgotlhang le setlhoa • Rulaganya ditiragalo tse di kgodisang • Tatelano ya dintlha • Tlhagisa dikgopolo tse di kgodisang sentle • Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • madirimathusi • marui <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pakajaanong, pakapheti, pakatlang tsewedi <p>Bokao jwa mafoko: maele</p>	72-81	37-41	
----------	---	---	---	---	--	-------	-------	--

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 2

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelele	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	LB	TG	RDR
Beke 7-8	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa tshedimosetso, sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reeletsa dintlha tse di totobetseng. • Buisanang ka mosola wa tshedimosetso • Lomaganya tshedimosetso le botshelo jwa gago • Buisanang ka ditlamorago tse di kgonagalang mo bathong • Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka. • Tsaya karolo mo dipuisanong, le go emelela kakanyo ya gago. • Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e diritsweng • Dirisa ditogamaano tsa tirisano mmogo tsa go tlhaletsana sentle mo maemong a ditlhopho. • Ranola le go buisana ka ditlhagwapono tse di marara thata. 	<p>Go buisa sethangwa sa tshedimosetso, sekao, pegelo ya tsa maemo a bosa</p> <p>go tswa mo lekwadidikgang, bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, ditlhogo le ditshwantsho • Go dirisa ditogamaano tsa go buisa: okola sethangwa gore o kgone go bona kakanyokgolo, tiodisa matlho mo sethangweng gore o kgone go ntsha dintlha tse di kgethegileng/totobetseng. • Supa mokgwa o sethangwa se rulagantsweng ka teng. • Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a farologaneng. • Buisa ditlhango tsa tshedimosetso tse di nang le ditshwantsho, sekao, mmepe • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele le go dirisa methala ya sethangwa le tirisano • Ranola didiriswa tsa pono • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko 	<p>Go kwala sethangwa sa tshedimosetso, sekao, karata ya tsa maemo a bosa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho didiriswa tsa pono le diteng tse di maleba tse di siametseng maitlhommo • Tlhagisa tshedimosetso a dirisa mmepe, tshate, kerafo kgotsa sethalo <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhango tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tshagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mathaodi (mefuta, lebotsi, masupi) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maina – polelwana kalaina, polelwana katlhalosi, polelwana katlhalo di <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi ditumatschwano 	82-90	42-46	

Beke 9-10	<p>Ditiro tsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Reetsa le go Bua • Ditiro tsa go Reetsa le go Bua tse di ikaegileng ka maemo a Covid 19 			
	<p>Ditiro tsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatihaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tshaotsweng mo kgweditharong 			
	<p>Ditiro tsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Dithangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boitlhamedi 			
	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p> <p>Ditiro tsa dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di farologaneng</p>	91-94	47-51	

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 1-2	<p>Go buisana ka padi</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa nopollo e e buisiwang ya padi • Bonelapele se se tilieng go diragala • Tlhalosa nthakemo ya mokwadi le ya mmuisi • Tlhomama mo setlhogong • Tlhaloso e kgodisang • Buisanang ka dikgopolo tse dikgolo le dintlha tse di kgethegileng/ totobetseng. • Botsa dipotso tse di maleba le go tsiboga sentle. 	<p>Go buisa padi</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di nyalanang/ amanang • Supa le go tlhalosa thitokgang/ kgangkgolo • Buisanang ka baanelwa • Supa le go buisana ka maikutlo a a tihagisitsweng. • Buisanang ka kemiso le go khutla ga ditiragalo ka mokgwa o sa solofelwang/phetogo e e sa solofelwang. • Amanyana ditiragalo le baanelwa le botshelo jwa gago. • Go dirisa dikgato tsa ditogamaano tsa go buisa tse di farologaneng • Buisanang ka popego, tiriso ya puo, maithomo le babuisi/baamogedi • Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko • Akanya ka sethangwa se a se ipueseditseeng. • Tlotla kgang kgotsa dikakanyokgolo ka dipolelo di le 3 go ya go di le 5. • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo ka ditihangwa tse di buisitsweng. 	<p>Go kwala thadiso ya buka</p> <p>Dirisa foreimi/lethomeso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go kwala/ thulaganyo: reetsa nopollo go tswa mo pading e e buisiwang • Tlhophadi tse di siametseng maithomo • Dirisa puo le popego e e maleba • Dirisa kagego/popego e e nepagetseng. • Rulaganya diteng ka tolamo lo dirisa tatelano. • Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a maleba, go akaretsa thuanysediri • Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditihangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go sira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabotsi, masupi, madirimafetedi <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • polelonolo, pakajaanong, phethi, pakatlang <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko • Makaelagongwe le malatodi 	95-105	52-56	

Beke 3-4	<ul style="list-style-type: none"> • Amanya le botshelo jwa gago • Tshwantshanya/bapisa dibuka/ ditlhangwa tse di buisitweng 	<ul style="list-style-type: none"> • Go buisa dinaane, sekao, kinane kgotsa noolwane go tswa mo bukakgakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana • Ditiwana tsa pele ga puiso, sekao, ponelopele e e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa: go okola, go tlodisa mathlo, ponelopele, go lebelela ditlhangwa tsa pono gore o di ranole. • Buisanang ka diponagalo tsa mainane, sekao, baanelwa le melaetsa • Tlhama le go tihalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo bo batilwang. • Thanolo le tsibogelo ya sethangwa ka kakaretso • Sobokanya sethangwa ka dipolelo di le 3-5. 	<p>Go kwala sethalo/ setshwantsho sa moanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagana ka baanelwa • Dirisa mafoko a a tihalosang go bapisa/ tshwantshanya baanelwa • Rulaganya, kwala sethangwa sa nthla le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di lomaganeng. • Bontsha go tthaloganyana maitshetlego (lefelokgang le nako), poloto, kgothang le thitokgang/ntlhagogo • Tiriso e e nepagetseng ya dipaka. • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa nthla • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thlotlha diphoso le • Go tthagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mathaodi (agelela mo tirisong ya mathaodi) • Madiri (megatlana) <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tira le tirwa • Malatodi/kganetso <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>Matshwao a puiso (ditlogelo)</p>	106-115	57-60
----------	--	---	---	---	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 5-6	<p>Go reetsa kgang e khutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng/ nepagetseng • Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa sethopho. • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwang ka teng. • Buisanang ka baanelwa • Buisanang ka poloto, kgotihang le maitshetlego (lefelokgang le nako) • Buisanang ka melaetsa mo sethangweng 	<p>Go buisa kgang e khutshwane go tswa mo bukagakolong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka dithogo le ditswantsho • Tlhatlhoba sethangwa go bona melaetsa e e bofitlha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshagetso. • Tlhalosa mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa • Buisanang ka tselelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng • Buisanang ka poloto, thitokgang/ ntlhakgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa • Dirisa thanodi go godisa tlotlotlo 	<p>Kwala lekwalo la botsalano/ bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego e e nepagetseng. • Bontsha temogo ya baamogedi/ babuisi le setaele • Dirisa segalo se se maleba • Ruilaganya, kwala sethangwa sa ntlha le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo • go nna ditemana tse di kopanengDirisa makopanyi, sekao, le gale, makaelagongwe le malatodi go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng • Dirisa matshwao a puiso le mopeleto o o nepagetseng 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: makopanyi</p> <p>Kgato ya go dira ka mafoko: botemepedi, bokaobontsi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: pakaphethi tsweledi, pakatlang tsweledi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: kgaoganyo ya mafoko (dinoko) ditumatschwano</p>	116-124	61-63	

Beke 7–8	<p>Go reetsa le go lebelela didiriswa tsa pono le theetso/buisa sethangwa: khathunu/ dikgemets'hana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Lebelela le go buisana ka diteng le melaetsa ya sethangwa. • Buisanang ka bomaleba jwa ditshwantsho le sethangwa. • Buisanang ka ga tlotheletso/nonofo ya ditshwantsho le mmimo. • Aroganya dikakanyo ka sethogo le sethangwa. • Buisanang ka mafoko a mangwe le a mangwe a maswa a botlhokwa mo go thaloganyeng lenaneo. • Buisanang ka baanelwa-bagolo le molaetsa wa motheo. • Supa le go buisana ka mokgwa o temogo e tlotheletswang ke diteng, tlhopho ya mafoko le puo ya mmele ya sebui. 	<p>Go buisa khathunu/ dikgemets'hana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang go tswa mo bukakgakololo kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala ditaelo tse dikhutshwane tse di kwadilweng morago, go di ranola le go tihalosa sethangwaponone se se bonolo: dikerafa, dithalo, ditshwantsho • Tlhatlhoba sethangwa go bona melaetsa e bofitlha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshagetso • Tihalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa • Buisanang ka tsenelole ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng • Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng ka bosupi. • Ranola le go sekaseka dintlha mo ditlangweng tsa ditshwantsho • Fetolela dintlha go tswa mo sebopegong se sengwe go ya go se sengwe. 	<p>Go kwala khathunu/ dikgemets'hana tsa khomiki/ditshwantsho tse di anelang kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi/lethomeso. • Tihalosa kgopolo. • Neela boalo jwa kgatiso • Dirisa kagego/popego e e nepagetseng. • Dirisa baanelwa bagolo le ba tshagetso ba ba kgatlisang. • Dirisa poloto le kgotlhang tse di nonofileng. • Kwala le go tlhama ditlangwaponone lo dirisa puo, ditshwantsho le tlotheletso ya modumo ka boithamedii, sekao, papatso ya thelebišene <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotlha diphoso le • Go thagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: madiri (dipaka) meciriso, matlhalosi, matlhaodi</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: tira le tirwa, puosebui le puopegelo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>	125-133	64-67
----------	--	---	---	---	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 3

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 9–10	<p>Go reetsa le go buisana ka terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Buisanang ka diponagalo tse di botlhokwa tsa sethangwa. • Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwang ka gona le gore e tshotlheletsa jang moreetsi. • Supa dithithokgang, botsa dipotso • Supa le go buisana ka boleng jwa sethangwa. • Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago. • Neela ditshwaelo tse di tseneletseng ka melaetsa e e mo sethangweng. 	<p>Buisa dithadiso tsa motshameko/ terama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, ditlhogo le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: sekao, go okola, go tlodisa matlho go bona dikakanyokgolo le tsa tshagetso. • Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng • Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng mo bosuping jo bo mo sethangweng. 	<p>Go kwala puisano/ teramakhutshwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa boanedi • Dirisa foreimi/lethomeso le le nepagetseng. • Bontsha segalo kgotsa maikutlo • Bontsha go tshaloganya setaele le rejisetara. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhagwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go thotiha diphoso le • Go tshagisa 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kutu, ditlhogo, megatlana <p>Kgato ya go dira ka dipolelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirwa, tira • Mabotsi <p>Mopeleto le matshwao a puiso:</p> <p>phogelo, khutlwana</p>	134-141	68-70	

Beke 1-2	<p>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Gakologelwa tsamaiso • Tlhaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo • Tlhokomela ditlhogo tse di botlhokwa • Neela ditaelo tse di tshaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopi ya tee • Tsaya dintlha le go dirisa ditaelo tse di buisitsweng. • Botsa dipotso go tshaloganya. • Tshwaela ka ga go tshaloganya ditaelo. 	<p>Buisa sethangwa sa ditaelo, sekao, resipe, dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: tshaganyo le melawana ya ditshangwa tsa ditaelo. • Rulaganya ditaelo tse di tlhakathakaneng. • Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tshaloganya: go tlodisa matlho • Bontsha go tshaloganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko. • Lemoga le go tshalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maithomo/maikaelelo. • Tlhaola le go tlathloba rejisetara ya sethangwa. • Tshaloganya le go dirisa tshedimosetso ya ditshangwa ka tsela ee maleba • Tshwantshanya diresipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng 	<p>Kwala sethangwa sa ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thulaganyo e e kgodisang • Kwala lenane la didiriswa le ditswaki • Dirisa dithanodi • Dirisa modirisotaelo • Tlhamama foreimi/ lethomeso la go kwala • Dirisa mekgwa ya go kopanya le ya go rulaganya dipolelo • Tlhalosa tsamaiso • Rulaganya mafoko le dipolelo ka nepagalo 	<p>Kgato ya go dira ka mafoko: Mathalosi a mokgwa, nako, lefelo.</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: polelotswako le polelopate</p>	142-151	71-73
----------	--	---	---	--	---------	-------

SETSWANA PUO YA GAE Kgweditharo ya 4

	Go reetsa le go Bua	Go buisa le bo Lebelela	Go kwala le go Tlhagisa	Dipopego tsa puo le melawana	Setswana Tota		
					LB	TG	RDR
Beke 3-4	<p>Go reetsa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa matseno: ponelopele Tsiboga ka tselelelo ka go tlaola diponagalo tse di botlhokwa tsa thadiso ya buka. Gakologelwa dikakanyo tsa bothokwa le tsa tshetso tsa sethangwa Tlotla karolo ya kgang. Tlaola le go buisana ka boleng Tlaola le go buisana ka melaetsa ya sethangwa Tlhamla le go tihalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Buisa kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa pele ga puiso: ponelopele e e ikaegileng ka sethogo le ditshwantsho Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: Sekao, go okola, go tlotlisa mathlo Tlaola dikakanyo tse dikgolo le tsa tshetso. Ranola le go buisana ka molaetsa. Tshwaela ka tatlano ya ditiragalo tsa kgang. Tshwaela ka tsibogelo ya sethangwa Tshwaele ka boleng Tshwaela ka melaetsa e mo sethangweng Tlhamla le go tihalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo o bo batlang. 	<p>Go kwala tshobokanyo e khutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> Kwala tshobokanyo e khutshwane. Kwala ditiragalo tse dikgolo ka go dirisa tshate kelelo ya dikakanyo. Rulaganya sentle Tlhagisa dikakanyo tse di kgodisang sentle Akanya ka tsibogelo ya maikutlo. Dira dikatlenegiso. <p>Dirisa dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala Go kwala ditihangwa tsa ntlha Go boeletsa Go tseleganya Go tlotlha diphoso le Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Maina, dipolelo le dipolelwana</p> <p>Kgato ya go dira ka dipolelo: Madi, dipolelo le dipolelwana</p> <p>Bokao jwa mafoko: mediriso, bokaobontsi, botemepedi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puiso: Khutlwana, phegelo, khutlokhutlo, tlogelo, letshwao la potso</p>	152-159	74-75	

Beke 5-6	<p>Reetsa le go buisana ka maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiwana tsa matseno: ponelopele • Reetsa tshedimosetso le go sobokanya dikakanyokgolo, le go tlhokomela dintlha tse di totobetseng. • Buisa ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhangweng. • Tshwaela ka mokgwa o boleng le melaetsa e fetisiwang ka ona mo setlhangweng. • Neela pegelo e tletseng tshisimogo, e lekalekana e bile e aga 	<p>Buisa leboko Ditiwana tsa pele ga puiso: ponelopele e ikaegileng ka sethogo kgotsa ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa puiso tse di farologaneng: sekao, go okola, go tlodisa mathlo mo ditlhangweng • Tsi bogela maboko ka tsenelelo • Tshwaela ka tiriso ya poeletsomedumo, tshwantshanyo le maetsi • Buisa le go tsi bogela poko ka tsenelelo. • Ranola le go buisana ka molaetsa • Bontsha go tihaloganyana leboko le kamano ya lona le botshelo jwa gago 	<p>Kwala leboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa poeletsomedumo, tshwantshanyo, maetsi, tshwantshiso, letshwao, thitokgang • Akanya le go tihatlhoba se o se kwadileng le tiro ya boithamede. • Tlhama le go rulaganya dikakanyo ka go dirisa dikgato tsa go kwala. • Dirisa dikgato tsa go kwala • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlotlha diphoso le • Go tlhagisa 	<p>Kgato ya go dira ka dipolelo: sediri, sedirwa</p> <p>Bokao jwa mafoko: tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, maetsi, letshwao Puosebui le Puopegelo</p> <p>Mopeleto le Matshwao a puiso: Masakana</p>	160-167	76-77
Beke 7-8	<p>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua • Ditiro tsa Go Reetsa le Go Bua tse di tsamaelanang le maemo a Covid 19. 	<p>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditiro tsa puisetsogodimo • Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso • Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tshaotsweng mo kgweditharong. 	<p>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhangisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Boithamede 	<p>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</p>	168-175	78-79
Beke 9-10						

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 4		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO	17-19
	TSHOBOKANYO YA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 1	24-25
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG [TIRO 4] <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tirisano: (10 maduo) (2 tse dikhutshwane kgotsa se le 1 se seleele: 10 maduo) E kwalwe pele ga teko e e laotsweng 	33
	DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKO E E TLHOMAMENG (Tsibogelo ya ditlhangwa maduo a le 40) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana (maduo a le 10) 	46-49
3	TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG: KGWEDITHARO YA 3	60
4	<ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa tekatlhaloganyo se se buisiwang /se se sa buisiweng (maduo a le15) • Potso 2: Tekatlhaloganyo ka ga setshwantshopono (maduo a le10) • Potso 3: Go kwala tshobokanyo (maduo a le 5) Dipopego tsa puo le melawna (maduo a le 10) 	94-96


Mophato wa 5		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	Tlhatlho e etlhomameng: Tiro 1: Puisetsogodimo (20 maduo) Simolola ka tiro e mokgweditharongya 1 o be o e feleletska ka kgweditharo 2 fa maduo a tlabo a rekotiwa.	10-11
	Tlhatlho e etlhomameng: Tiro 3: Tsibogeloyaditlhangwa (40 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • setlhangwa (15 maduo) • setlhangwaponno (10 maduo) Dipopegopuo le melawanayatariso (15 maduo) Ditirotsega di a tshwanela go kwadiwa ka nako e le nngwe.	25-28
2	Teko e etlhomameng: Tiro 5: Tsibogeloyaditlhangwa (40 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa (15 maduo) • Potso 2: Setlhangwaponno (10 maduo) • Potso 3: Tshosobanyo (5 maduo) 	37
	SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG:	51-54
3	TSHOBOKANYO YA DITRWANA TSA TLHATLHOBO E E SA TLHOMAMANG	71
4	TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 9 – 2 DIURA TSIBOGELO YA DITLHANGWA (PAMPIRI 2) [MaduoGotlhe 40] <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatlhaloganyoyapuiso/ e esabuisiweng (Maduo: 15) • Potso 2: Setlhangwaponno (Maduo: 10) • Potso 3: Tshosobanyo (Maduo: 5) • Potso 4: Dipopegotsapuo le melawanayatariso: (Maduo:10) 	99-102

LENANEO LA TLHATLHOBO

Mophato wa 6		
Kgweditharo	Ditirwana	Tsebe kaelo
1	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 Maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Tekatthaloganyo ya puiso (20 maduo) • Setshwantshopono (10 maduo) • Dipopego tsa puo le melawana mo tirisong (20 maduo) 	18
2	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO: PUISETSOGODIMO (20 MADUO) Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa.	29
	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 5: TEKONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo) 	47-49
3	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6: GO KWALA POROJEKE (40 MADUO) Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (10 maduo) Beke 4-5 Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba kwala porojeke (30 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Go dira paakanyetsotiro / Pele ga go kwala • Go kwala ditlhangwa tsa ntlha • Go boeletsa • Go tseleganya • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa 	68
4	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKONG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (50 MADUO) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatthaloganyo ya Puiso (20 maduo) • Potso 2: Setshwantshopono (10 maduo) • Potso 3: Tshobokanyo (5 maduo) • Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (15 maduo) 	80-84

Life Skills
Izakhono Zobomi
Izifundo

Most of our titles are also available as e-Books!



www.shuters.co.za



Ace it!

STUDY GUIDES



CAPS IEB
ALIGNED

GRADES




8-12

VISUAL SUMMARIES

SAMPLE EXAM QUESTIONS

HELPFUL MARKING GUIDELINES

ALL YOU NEED TO ACE YOUR EXAMS



SALES CONTACTS

TVET Colleges	Vaasna Sing	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Booksellers	Vaasna Sing	063 251 8566	vaasna@shuter.co.za
Eastern Cape	Sydney Nquma	083 253 6761	sydney@shuters.com
Free State	Dimagatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Gauteng	Themba Msimanga	082 445 6435	themba@thuter.co.za
KwaZulu-Natal	Khanyo Cele	083 281 0849	khanyo@shuters.com
Limpopo	Dimagatso Makhurane	083 215 6835	dimagatso@shuters.com
Mpumalanga	Sharmlla Naik	083 287 6883	sharmlla@shuter.co.za
Northern Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
North West	Phemelo Maiphehlo	083 378 8725	phemelo@shuters.com
Western Cape	Colette van der Merwe	071 851 1814	colette@shuters.com
Teacher Training	Vickesh Thandray	060 545 2264	vickesh@shuters.com

CUSTOMER SERVICES:

Sylvie Doarsamy	+27 (0)33 846 8723	sylvie@shuter.co.za
Thandeka Ngcobo	+27 (0)33 846 8724	thandeka@shuter.co.za
Zandile Mthethwa	+27 (0)33 846 8721	zandilem@shuter.co.za
Mbali Kunene	+27 (0)33 846 8722	mbali@shuter.co.za

HEAD OFFICE

Tel: +27 (0)33 846 8721 / 22 / 23 / 24

Fax: +27 (0)33 846 8701

PieKgweditharo yaaritzburg · Johannesburg · Cape Town · East London

**Shuter & Shooter**
PUBLISHERS (PTY) LTDwww.facebook.com/shuterandshooterwww.shuters.co.zawww.facebook.com/aceitstudyguideswww.aceitstudyguides.co.za